



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	14.09. 20 24 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	07-1124-2
VEZA:	
EPK:	360 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 10-328/24-5059/4

14. septembar 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. septembra 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NIK GJELOSHAJ, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja i JASNA VUJOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

Član 1

U Zakonu o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list CG", br. 37/11, 53/16, 145/21 i 48/24) poslije člana 2 dodaje se novi član koji glasi:

"Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu."

Član 2

U članu 3 stav 1 na kraju tačke 4 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje šest novih tačaka koje glase:

5) ustanova kulturnog nasljeđa je javno dostupna biblioteka, muzej, arhiv i ustanova filmskog ili audio nasljeđa;

6) pružalac usluga dijeljenja internetskog sadržaja je pružalac usluge informacionog društva čija je glavna ili jedna od glavnih svrha da čuva i omogućava javnosti pristup velikoj količini djela zaštićenih autorskim pravom koja su postavili korisnici i koji organizuje i promovise ta djela u svrhu ostvarivanja dobiti;

7) usluga informacionog društva je svaka usluga informacionog društva koja se uobičajeno pruža uz naknadu, na daljinu, elektronskim putem i na lični zahtjev primaoca usluge;

8) istraživačke organizacije su univerziteti, uključujući njihove biblioteke, istraživački institut ili bilo koji drugi subjekat, čiji je primarni cilj sprovođenje naučnih istraživanja ili sprovođenje obrazovnih aktivnosti koje uključuju i sprovođenje naučnih istraživanja na neprofitnoj osnovi ili reinvestiranjem cijele dobiti u naučno istraživanje ili u skladu sa misijom od javnog interesa koja je propisana zakonom, na način da pristup rezultatima dobijenim tim naučnim istraživanjem ne može na preferencijalnoj osnovi da ima preduzeće koje vrši odlučujući uticaj na tu organizaciju;

9) rudarenje teksta i podataka je svaka automatizovana analitička tehnika koja ima za cilj analizu teksta i podataka u digitalnom obliku radi generisanja informacija koje uključuju, ali se ne ograničavaju na obrasce, trendove i korelacije;

10) štampana publikacija je zbirka koja se sastoji uglavnom od književnih djela novinarske prirode, uključujući i druga djela ili druge predmete zaštite pod uslovom da:

- predstavlja pojedinačnu stavku u okviru periodične ili redovno ažurirane publikacije pod jednim nazivom, kao što su novine ili časopis od opšteg ili posebnog interesa, isključujući periodične publikacije objavljene u naučne ili akademske svrhe;

- ima za cilj da široj javnosti pruži informacije u vezi sa vjestima ili drugim temama, i

- je objavljena u bilo kom mediju pod inicijativom, uređivačkom odgovornošću i kontrolom pružaoca usluga."

Stav 2 briše se.

Član 3

U članu 20 stav 1 poslije tačke 10 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"10a) pravo retransmisije koja nije kablovska;

10b) pravo direktnog protoka;”.

Član 4

Član 29a mijenja se i glasi:

„Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani istovremenu, nepromijenjenu i neskraćenu retransmisiju, putem kablovskog ili mikrotalasnog sistema za javni prijem prve transmisije svog djela sadržanog u televizijskim ili radijskim programima namijenjenim za javni prijem, koja se sprovodi žicom ili putem vazduha, uključujući i satelitom, bez obzira na to kako je operator usluge kablovske retransmisije pribavio signale sa programom od radiodifuzne organizacije za potrebe retransmisije.“

Član 5

Poslije člana 29a dodaju se dva nova člana koji glase:

“Pravo retransmisije koja nije kablovska

Član 29b

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani istovremenu, nepromijenjenu i neskraćenu retransmisiju, osim retransmisije iz člana 29a ovog zakona, namijenjenu za javni prijem, prve transmisije svog djela sadržanog u televizijskim ili radijskim programima namijenjenim za javni prijem, kada se ta prva transmisija sprovodi žicom ili putem vazduha, uključujući i satelitom, ali ne putem interneta, pod uslovom da:

1) retransmisiju vrši lice koje nije radiodifuzna organizacija koja je izvršila prvu transmisiju ili pod čijom kontrolom i odgovornošću je prva transmisija izvršena, bez obzira na to kako je lice koje vrši retransmisiju pribavilo signale sa programom od radiodifuzne organizacije za potrebe retransmisije;

2) se, kada se retransmisija sprovodi putem javno dostupne usluge elektronskih komunikacija koja omogućava pristup internetu i povezivanje sa gotovo svim krajnjim tačkama interneta, bez obzira na mrežnu tehnologiju i terminalnu opremu koja se upotrebljava, ista vrši u kontrolisanom okruženju, u kojem operator usluge retransmisije obezbjeđuje sigurnu retransmisiju ovlašćenim korisnicima.

Pravo direktnog protoka

Član 29c

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani korišćenje svog djela neophodnog za sprovođenje direktnog protoka.

Direktni protok iz stava 1 ovog člana je tehnički proces kojim radiodifuzna organizacija prenosi svoje signale sa programom distributeru signala na način da tokom tog prenošenja signala sa programom ti signali nijesu dostupni javnosti i nakon čega distributer signala saopštava javnosti te signale sa programom.

U smislu stava 1 ovog člana smatra se da radiodifuzna organizacija i distributer signala učestvuju u jedinstvenoj radnji saopštavanja javnosti za koju oboje treba da dobiju dozvolu nosilaca prava.”

Član 6

U članu 30a riječi: „čl. 28, 29, 29a i 30” zamjenjuju se riječima „čl. 28, 29, 29a, 29b i člana 30”.

Član 7

Poslije člana 31 dodaje se novi član koji glasi:

“Načelo države porijekla u pogledu prateće internetske usluge

Član 31a

Prateća internetska usluga je internetska usluga koja se sastoji u pružanju javnosti, od strane ili pod kontrolom i odgovornošću radiodifuzne organizacije:

1) televizijskih odnosno radijskih programa istovremeno sa ili u određenom vremenskom periodu nakon emitovanja programa od strane radiodifuzne organizacije, i

2) svih materijala koji su prateći uz to emitovanje.

Smatra se da je umnožavanje, saopštavanje javnosti i stavljanje na raspolaganje javnosti u pružanju prateće internetske usluge od strane radiodifuzne organizacije u državi članici Evropske unije ili državi Evropskog ekonomskog prostora izvršeno isključivo u toj državi članici ili državi u kojoj radiodifuzna organizacija ima sjedište.

Nosilac prava i radiodifuzna organizacija mogu ograničiti obim prava na korišćenje u pogledu pratećih internetskih usluga radiodifuzne organizacije.

Kod televizijskog programa stav 2 ovog člana se primjenjuje samo na sopstvene produkcije radiodifuzne organizacije koje je ta organizacija u potpunosti finansirala i na vijesti i programe o aktuelnim događajima (informativne programe), ali ne i na transmisiju sportskih događaja.

Prilikom utvrđivanja iznosa naknade za prava na koja se primjenjuje načelo države porijekla u skladu sa stavom 2 ovog člana, strane uzimaju u obzir sve aspekte pratećih internetskih usluga, naročito karakteristike usluga, uključujući trajanje internetske dostupnosti programa koji se pružaju tom uslugom, publiku i obezbijeđene jezičke verzije.

Primjena kriterijuma iz stava 5 ovog člana ne isključuje obračun iznosa plaćanja po osnovu prihoda radiodifuzne organizacije.

Saopštavanje javnosti iz stava 1 ovog člana obuhvata prava iz čl. 28, 29a, 29b i člana 30a ovog zakona.”

Član 8

U članu 36 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“U slučaju umnožavanja autorskih djela fotokopiranjem ili sličnom tehnikom autor, pored prava na naknadu iz stava 3 ovog člana, ima pravo na naknadu i od pravnog ili fizičkog lica koje pruža usluge fotokopiranja uz naknadu.”

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 9

Poslije člana 38 dodaje se novi odsjek i šest novih članova koji glase:

“Odsjek 4a.

Posebne odredbe u vezi sa pružaocima usluga dijeljenja internetskog sadržaja

Odobrenje za pružaoca usluge dijeljenja internetskog sadržaja

Član 38a

Pružalac usluge dijeljenja internetskog sadržaja, prilikom omogućavanja javnosti pristupa djelima zaštićenim autorskim pravom koja su postavili njegovi korisnici, vrši radnju saopštavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje javnosti.

Za radnje iz stava 1 ovog člana potrebno je odobrenje nosilaca prava, u skladu sa odredbama ovog zakona o ustupanju prava.

Odobrenje iz stava 2 ovog člana obuhvata i radnje koje sprovode korisnici usluga koje spadaju u saopštavanje javnosti i stavljanje na raspolaganje javnosti, pod uslovom da korisnici ne postupaju u svrhu sticanja neposredne ili posredne ekonomske dobiti odnosno svojom

aktivnošću ne ostvaruju značajne prihode.

Ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana vrši se putem kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom pod uslovima iz člana 167 ovog zakona.

Saopštavanje javnosti iz stava 1 ovog člana obuhvata prava iz čl. 28, 29a, 29b i 30 ovog zakona.

Posljedice nedostajanja odobrenja

Član 38b

Pružaoци usluge dijeljenja internetskog sadržaja koji ne dobiju odobrenje iz člana 38a ovog zakona odgovorni su za neovlašćene radnje saopštavanja javnosti, uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti djela zaštićenih autorskim pravom, osim ako ne dokažu da su:

- 1) uložili najveći napor da dobiju odobrenje, i
- 2) uložili, u skladu sa visokim industrijskim standardima profesionalne pažnje, najveći napor da osiguraju nedostupnost posebnih djela u vezi sa kojima su nosioci prava pružaoцима usluga obezbijedili relevantne i neophodne informacije, i
- 3) postupili ekspeditivno, nakon što su od nosilaca prava primili dovoljno obrazloženo obavještenje, u onemogućavanju pristupa prijavljenim djelima ili njihovom uklanjanju iz njihovih usluga i uložili najveći napor da spriječe njihovo buduće postavljanje u skladu sa tačkom 2 ovog stava.

Prilikom utvrđivanja da li je pružalac usluga ispunio svoje obaveze iz stava 1 ovog člana, a u cilju primjene načela srazmjernosti, uzima se u obzir:

- 1) vrsta i obim usluge, publika i vrsta djela koje su postavili korisnici usluge; i
- 2) dostupnost odgovarajućih i učinkovitih sredstava i njihova cijena za pružaoce usluga.

Nosilac prava treba da propisno obrazloži razloge za zahtjeve da se onemogući pristup njegovim posebnim djelima ili da se ta djela uklone.

Posebne odredbe u vezi sa novim i malim pružaoцима usluga dijeljenja internetskog sadržaja

Član 38c

Pružaoци usluga dijeljenja internetskog sadržaja čije su usluge bile dostupne javnosti u Evropskoj uniji kraće od tri godine i koji imaju godišnji promet manji od deset miliona eura, obračunat u skladu sa Preporukom Komisije 2003/361 od 6. maja 2003. godine koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih preduzeća dužni su da se pridržavaju člana 38b stav 1 tačka 1 ovog zakona i postupaju ekspeditivno, po prijemu dovoljno obrazloženog obavještenja, da onemoguće pristup prijavljenim djelima ili da ta djela uklone iz svojih usluga.

Ako prosječan broj mjesečnih jedinstvenih posjetilaca usluge dijeljenja internetskog sadržaja prelazi pet miliona u prethodnoj kalendarskoj godini, primjenjuje se član 38b stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Odnos prema odredbama koje isključuju odgovornost pružalaca hostinga

Član 38d

Odredbe zakona kojim se uređuje elektronska trgovina o ograničenju odgovornosti pružaoца usluge trajnijeg skladištenja podataka (hostinga) ne primjenjuju se na odgovornost pružaoца usluge dijeljenja internetskog sadržaja kojom se vrši saopštavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje javnosti u skladu sa odredbama čl. 38a, 38b i 38c i čl. 38e i 38f ovog zakona, osim ako to lice pruža usluge za svrhe koje nijesu obuhvaćene odredbama čl. 38a, 38b i 38c i čl. 38e i 38f ovog zakona.

Ograničenja autorskih prava kod pružanja usluge dijeljenja internetskog sadržaja

Član 38e

Saradnja između pružalaca usluga dijeljenja internetskog sadržaja i nosilaca prava iz čl. 38a i 38b ovog zakona ne smije dovesti do sprečavanja dostupnosti djela koja su postavili korisnici, a kojima se ne vrši povreda autorskih prava, kao i kada su takva djela obuhvaćena ograničenjima prava.

Na postavljanje i stavljanje na raspolaganje sadržaja koji su generisali korisnici u vezi sa uslugama dijeljenja internetskog sadržaja primjenjuju se čl. 50, 53 i 53a ovog zakona.

Pružaoци usluga dijeljenja internetskog sadržaja dužni su da korisnike svojih usluga obavijeste o uslovima pod kojim korisnici mogu da koriste djela u skladu sa ograničenjima autorskih prava propisani ovim zakonom.

Drugi odnosi korisnika sa pružaocem usluge dijeljenja internetskog sadržaja

Član 38f

U slučaju primjene čl. 38a do 38e ovog zakona ne postoji opšta obaveza praćenja podataka od strane pružaoca usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina.

Pružaoци usluga dijeljenja internetskog sadržaja obezbjeđuju nosiocima prava, na njihov zahtjev, adekvatne informacije o funkcionisanju njihovih praksi u pogledu saradnje u primjeni čl. 38b i 38c ovog zakona i informacije o korišćenju djela pod uslovom da je to obuhvaćeno ugovorima o ustupanju između pružalaca usluga i nosilaca prava.

Pružaoци usluga dijeljenja internetskog sadržaja dužni su da uspostave efikasan i brz mehanizam za prigovore i obeštećenje koji je dostupan korisnicima njihovih usluga u slučaju sporova u vezi onemogućavanja pristupa ili uklanjanja djela koja su oni postavili.

Prigovori podnijeti u okviru mehanizma iz stava 3 ovog člana obrađuju se bez nepotrebnog odlaganja, a odluke o onemogućavanju pristupa ili uklanjanju postavljenog sadržaja podliježu provjeri od strane ovlašćenih lica.

Rješavanje sporova u vezi sa onemogućavanjem pristupa ili uklanjanjem djela koje su postavili korisnici može biti predmet medijacije koja se sprovodi pred organom nadležnim za alternativno rješavanje sporova u građansko-pravnim odnosima i postupka pred nadležnim sudom.“

Član 10

U članu 45 stav 1 riječi: „čl. 76“ zamjenjuju se riječima: „čl. 69k, 76“.

Član 11

Poslije člana 50 dodaju se dva nova člana koji glase:

“Pravo na rudarenje teksta i podataka od strane istraživačkih organizacija i ustanova kulturnog nasljeđa

Član 50a

Dozvoljeno je istraživačkoj organizaciji i ustanovi kulturnog nasljeđa, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, da umnožava djela kojima ima zakonit pristup radi rudarenja teksta i podataka isključivo u svrhu naučnog istraživanja.

Kopije djela izrađene u skladu sa stavom 1 ovog člana čuvaju se uz odgovarajući nivo bezbjednosti i mogu se zadržati ako je to opravdano samo za potrebe naučnog istraživanja, a naročito za provjeru rezultata istraživanja.

Nosiocima prava je dozvoljeno da primjenjuju neophodne mjere radi osiguranja

bezbjednosti i integriteta mreža i baza podataka u kojima su djela skladištena.

Organ državne uprave nadležan za poslove nauke može, uzimajući u obzir mišljenja nosilaca prava, istraživačkih organizacija i ustanova kulturnog nasljeđa, potrebu obezbjeđivanja adekvatnog nivoa bezbjednosti umnoženih djela, njihovog korišćenja u legitimne svrhe i potrebu da se osigura adekvatan nivo bezbjednosti i integriteta mreža i baza podataka u kojima su djela skladištena, utvrditi detaljne procedure i sredstva koja odražavaju opšte dogovorene najbolje prakse za ispunjavanje obaveza iz st. 2 i 3 ovog člana.

Pravo na rudarenje teksta i podataka od strane ostalih subjekata

Član 50b

Subjektima koji nijesu istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa dozvoljeno je, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, da umnožavaju djela kojima imaju zakonit pristup isključivo u svrhu rudarenja teksta i podataka, osim ako je nosilac prava izričito zadržao to korišćenje na odgovarajući način.

Kopije djela umnoženih u skladu sa stavom 1 ovog člana mogu se zadržati najduže onoliko koliko je potrebno za potrebe rudarenja teksta i podataka.

Na kopije djela umnoženih u skladu sa stavom 1 ovog člana primjenjuju se odredbe člana 50a st. 2 i 3 ovog zakona.

U slučaju djela koja su stavljena na raspolaganje javnosti na način da im lica iz javnosti mogu pristupiti sa mjesta i u vrijeme koje oni odaberu, zadržavanje nosilaca prava iz stava 1 ovog člana mora biti izvršeno uz korišćenje mašinski čitljivih sredstava."

Član 12

Član 51 mijenja se i glasi:

„Dozvoljeno je da, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, obrazovne ustanove isključivo u svrhu ilustracije u vezi sa obrazovanjem i u mjeri opravdanoj ovom svrhom (predškolska i školska nastava, istraživanje, ispiti) i bez postizanja neposredne ili posredne imovinske koristi:

- 1) umnožavaju i saopštavaju javnosti, kao i da stavljaju na raspolaganje javnosti objavljeno djelo u obliku neposredne nastave;
- 2) javno izvode objavljeno djelo na školskim proslavama bez plaćanja ulaznice i pod uslovom da interpretatori ne primaju naknadu za svoje interpretacije;
- 3) javno saopštavaju, u smislu člana 30 ovog zakona emitovane školske tv i radio emisije.

Korišćenje iz stava 1 ovog člana dozvoljeno je pod uslovom da se odvija pod odgovornošću obrazovne ustanove, u njenim prostorijama ili drugim mjestima, ili putem bezbjednog elektronskog okruženja dostupnog samo učenicima ili studentima te obrazovne ustanove i nastavnom osoblju.

Smatra se da do korišćenja iz stava 1 ovog člana posredstvom bezbjednog elektronskog okruženja dolazi isključivo u državama članicama Evropske unije ili državama Evropskog ekonomskog prostora u kojima je osnovana obrazovna ustanova."

Član 13

Poslije člana 52 dodaje se novi član koji glasi:

"Umnožavanje za potrebe čuvanja

Član 52a

Bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, ustanovama

kulturnog nasljeđa je dozvoljeno da umnožavaju djela koja trajno sačinjavaju njihove zbirke, u bilo kom obliku ili na bilo kom nosaču, za potrebe čuvanja tih djela ako je to urađeno u obimu potrebnom za tu svrhu.”

Član 14

U članu 61 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Pored prava iz stava 1 ovog člana, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, sljedeći zakoniti korisnici mogu da umnožavaju objavljene baze podataka ili njene kopije:

1) istraživačka organizacija i ustanova kulturnog nasljeđa pod uslovima i u svrhu iz člana 50a ovog zakona;

2) drugi subjekti osim istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa pod uslovima i u svrhu iz člana 50a ovog zakona;

3) ustanova kulturnog nasljeđa pod uslovima i u svrhu iz člana 52a ovog zakona.

Pored prava iz stava 1 ovog člana, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, obrazovna ustanova pod uslovima i u svrhu iz člana 51 ovog zakona i ustanova kulturnog nasljeđa pod uslovima iz člana 69k ovog zakona, kao zakoniti korisnik objavljene baze podataka ili njene kopije može tu bazu podataka ili njenu kopiju:

1) privremeno ili trajno umnožavati;

2) prerađivati, prevoditi, adaptirati i mijenjati na bilo koji drugi način;

3) saopštavati je javnosti u bilo kom obliku, prikazivati ili javno izvoditi;

4) umnožavati, distribuirati, saopštavati javnosti, prikazivati ili javno izvoditi rezultate radnji iz tačke 2 ovog stava.”

U stavu 2 riječi: „stav 1“ zamjenjuje se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

U stavu 3 riječi: „st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 4 i 5.

Član 15

Poslije člana 69h dodaje se novi odjeljak i devet novih članova koji glase:

“ODJELJAK G KORIŠĆENJE DJELA KOJA SU NEDOSTUPNA NA TRŽIŠTU

Djela koja su nedostupna na tržištu

Član 69i

U smislu st. 2, 3 i 4 ovog člana i čl. 69j do 69r ovog zakona, djelo se smatra nedostupnim na tržištu kada se u dobroj vjeri može pretpostaviti da cijelo djelo nije dostupno javnosti kroz uobičajene kanale distribucije, nakon što je uložena razuman napor da se utvrdi da li je to djelo dostupno javnosti.

Prilikom utvrđivanja statusa djela koje je nedostupno na tržištu ne uzima se u obzir tržišna dostupnost djela kojem je iscrpljeno imovinsko pravo iz člana 42 ovog zakona i dostupnost preradama djela.

U pogledu zbirke djela, razuman napor iz stava 1 ovog člana može se ograničiti na ispitivanje tržišne dostupnosti odabranih djela koja pripadaju zbirci, osim ako činjenice ukazuju da predmet utvrđivanja treba da bude raspoloživost pojedinačnih djela.

Ako je vjerovatno da je prvo otkrivanje djela na datom jeziku izvršeno na teritoriji države članice Evropske unije ili države Evropskog ekonomskog prostora, razuman napor iz stava 1 ovog člana treba da obuhvata i procjenu tržišne dostupnosti djela u toj državi.

Neisključiva ustupanja djela koja su nedostupna na tržištu

Član 69j

Reprezentativna organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja ispunjava uslove iz člana 167 stav 1 i stav 2 tač. 2 i 3 ovog zakona može ustanovi kulturnog nasljeđa osnovanoj u Crnoj Gori odobriti neisključivo ustupanje prava umnožavanja, distribuiranja, saopštavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti djela koja su nedostupna na tržištu koja se trajno nalaze u zbirci te ustanove, u nekomercijalne svrhe.

Odobrenjem iz stava 1 ovog člana može se dozvoliti korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu ustanovama kulturnog nasljeđa u bilo kojoj državi članici Evropske unije ili državi Evropskog ekonomskog prostora.

Ograničenje korišćenja djela koja su nedostupna na tržištu

Član 69k

Ako nijedna organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ne ispunjava uslove iz člana 167 ovog zakona u odnosu na određenu vrstu djela koja su nedostupna na tržištu, ustanovi kulturnog nasljeđa dozvoljeno je da bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, umnožava, saopštava javnosti i stavlja na raspolaganje javnosti na nekomercijalnim internet stranicama djela koja su nedostupna na tržištu ovog tipa, pod uslovom da se trajno nalaze u zbirci te ustanove, u nekomercijalne svrhe.

Korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu koje je dopušteno u skladu sa izuzetkom iz stava 1 ovog člana u državi članici Evropske unije ili državi Evropskog ekonomskog prostora od strane ustanove kulturnog nasljeđa osnovane u Crnoj Gori smatra se da se vrši isključivo u Crnoj Gori.

Isključenje odobravanja i ograničenja za korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu

Član 69l

Odredbe čl. 69j i 69k ovog zakona ne primjenjuju se na skupove djela koja su nedostupna na tržištu ako, kao rezultat pretrage obavljene u dobroj vjeri i sa dužnom pažnjom, postoje dokazi da se ti skupovi pretežno sastoje od:

1) djela, osim kinematografskih ili audiovizuelnih djela, koja su prvi put objavljena ili, u nedostatku objavljivanja, prvi put emitovana u državi koja nije država članica Evropske unije ili država Evropskog ekonomskog prostora;

2) kinematografskih ili audiovizuelnih djela čiji producenti imaju sjedište ili prebivalište u državi koja nije država članica Evropske unije ili država Evropskog ekonomskog prostora; ili

3) djela državljana države koja nije država članica Evropske unije ili države Evropskog ekonomskog prostora u kojoj se nakon pretrage obavljene u dobroj vjeri i sa dužnom pažnjom u skladu sa tač. 1 i 2 ovog stava nije mogla utvrditi nijedna država članica Evropske unije ili država Evropskog ekonomskog prostora ili treća zemlja.

Stav 1 ovog člana ne primjenjuje se ako je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u smislu člana 167 ovog zakona u dovoljnoj mjeri reprezentativna da zastupa nosioce prava na djelima iz stava 1 ovog člana iz odgovarajuće treće države koja nije država članica Evropske unije ili država Evropskog ekonomskog prostora.

Mjere publiciteta

Član 69m

Ustanove kulturnog nasljeđa zainteresovane za korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu ili organizacija za kolektivno ostvarivanje prava zainteresovana za izdavanje

ovlaštenja za korišćenje tih djela treba da podnese zahtjev organu državne uprave nadležnom za poslove kulture za registraciju na Portalu djela nedostupnih na tržištu, kojim upravlja Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije, preko sistema informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT sistem) koji se koristi za rad ovog portala.

Organ državne uprave nadležan za poslove kulture registruje podnosioca zahtjeva na portalu iz stava 1 ovog člana odnosno donosi rješenje kojim se odbija pristup tom portalu iz razloga što podnosilac zahtjeva nije jedan od subjekata iz stava 1 ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

Objavljivanje na portalu

Član 69n

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava prije početka korišćenja djela koja su nedostupna na tržištu i šest meseci prije nego što ta djela treba da budu predstavljena javnosti, objavljuje na portalu iz člana 69m ovog zakona:

1) podatke koji omogućavaju identifikaciju djela, njegovog autora, relevantnog producenta ili izdavača;

2) podatke o obimu korišćenja na koje neisključivo ustupanje iz člana 69j stav 1 ovog zakona daje pravo;

3) kontakt podatke o stranama u neisključivom ustupanju iz tačke 2 ovog stava.

Kada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava odobri drugo neisključivo ustupanje koje se odnosi na isto djelo istog nosioca prava, dužna je da proširi evidenciju na portalu iz člana 69m ovog zakona podacima iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana u vezi sa dodatnim ustupanjem, a predstavljanje djela javnosti počinje šest mjeseci nakon proširenja evidencije.

Prigovor na korišćenje djela koje je nedostupno na tržištu

Član 69o

Nosilac prava može u bilo kom trenutku da podnese prigovor na korišćenje djela koje je nedostupno na tržištu koje je dozvoljeno ustupanjem u skladu sa članom 69j ovog zakona putem obavještenja dostavljenog posredstvom IKT sistema.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja primi obavještenje iz stava 1 ovog člana prestaje da nudi ustupanja u obimu koji je obuhvaćen obavještenjem.

Ustanova kulturnog naslijeđa koja primi obavještenje iz stava 1 ovog člana:

1) ne smije početi da koristi djelo u obimu koji je obuhvaćen obavještenjem, ili

2) mora prestati da koristi djelo u obimu koji je obuhvaćen obavještenjem u roku od mjesec dana od prijema obavještenja.

Organ državne uprave nadležan za poslove kulture, uzimajući u obzir postojeće funkcionalnosti portala iz člana 69m ovog zakona, kao i potrebu da se obezbijedi zaštita interesa nosilaca prava i djelotvorna razmjena informacija o dostupnosti ovlaštenja, korišćenju i primjedbama na korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu između nosilaca prava, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i ustanova kulturnog naslijeđa, može odrediti dodatne odgovarajuće mjere publiciteta i obaveze obavještavanja u vezi sa tim.

U slučaju postojanja dokaza koji ukazuju da bi se mjere iz stava 4 ovog člana mogle djelotvornije pokrenuti u drugoj državi članici Evropske unije, državi Evropskog ekonomskog prostora ili trećoj državi, te mjere publiciteta obuhvataju i te države.

Izuzeci u pogledu nosioca obaveza obavještavanja

Član 69p

U slučaju kada je korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu dozvoljeno u skladu

sa ograničenjem iz člana 69k ovog zakona, obavezu objavljivanja iz člana 69n stav 1 ovog zakona ispunjava ustanova kulturnog nasljeđa.

Umjesto pružanja informacija u skladu sa članom 69n stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona, ustanova kulturnog nasljeđa objavljuje informacije o obimu korišćenja djela koja su nedostupna na tržištu pod ograničenjem i svoje kontakt podatke.

Prigovor

Član 69r

Nosilac prava može podnijeti prigovor na korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu pod ograničenjem iz člana 69k ovog zakona na način propisan članom 69o ovog zakona."

Član 16

U članu 74 u nazivu člana poslije riječi „ustupanja“ dodaju se riječi: „i načelo odgovarajuće i srazmjerne naknade“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Ugovorom o ustupanju mora biti garantovano pravo autora da primi odgovarajuću i srazmjernu naknadu za korišćenje njegovih djela.”

Član 17

Član 82 mijenja se i glasi:

“Honorar, naknada i mehanizam usklađivanja ugovora

Član 82

Honorar i naknada koji nijesu određeni ugovorom, odnosno drugim aktom o ustupanju autorskog prava, autoru moraju garantovati odgovarajuću i srazmjernu naknadu koja se utvrđuje uzimajući u obzir naročito uobičajene naknade za određenu kategoriju djela, obim i trajanje korišćenja i druge okolnosti slučaja.

Ako ne postoji kolektivni sporazum između reprezentativnih udruženja autora i reprezentativnih udruženja korisnika kojim se uređuje otklanjanje nesrazmjernosti utvrđenih naknada, a prvobitno dogovorena naknada se pokaže nesrazmjerno niskom u poređenju sa svim naknadnim relevantnim prihodima ostvarenim od korišćenja djela, autor ili njegov zastupnik ima pravo da zahtijeva dodatnu, odgovarajuću i pravičnu naknadu od strane sa kojom je zaključio ugovor o korišćenju njegovih prava ili njenih pravnih sljedbenika.”

Član 18

Član 83 mijenja se i glasi:

“Obaveza transparentnosti

Član 83

Sticalac ili njegov pravni sljedbenik dužan je da autoru koji mu je ustupio svoje pravo redovno i ažurno, najmanje jednom godišnje, dostavlja relevantne i sveobuhvatne informacije o korišćenju djela, naročito u pogledu načina korišćenja, svih ostvarenih prihoda i dospjele naknade.

Ako je pravo bilo predmet naknadnog ustupanja, dodatne informacije o korišćenju djela daje treća strana koja je stekla prava, osim ako je primarni sticalac u posjedu svih informacija neophodnih za ispunjenje obaveza iz stava 1 ovog člana, a primarni sticalac, u slučaju potrebe, pruža informacije o identitetu uključenih trećih strana.

Sticalac i treća strana iz st. 1 i 2 ovog člana i korisnik dužni su da vode evidenciju o korišćenju djela i vode knjige o prihodima i dokumentaciju na osnovu koje se utvrđuje

naknada i da na propisno obrazložen zahtjev omoguće autoru ili njegovom zastupniku uvid u te evidencije, knjige i dokumentaciju.

Stav 1 ovog člana ne primjenjuje se ako stvaralački doprinos autora cjelokupnom djelu nije značajan, osim ako dokaže da su mu informacije potrebne za traženje dodatne naknade iz člana 82 stav 2 ovog zakona od korisnika djela ili njegovog pravnog sledbenika.

Organ državne uprave nadležan za poslove kulture, uzimajući u obzir načelo srazmjernosti i potrebu za obezbjeđivanjem visokog stepena transparentnosti u svim sektorima, može, kada je to opravdano, utvrditi slučajeve kada se vrsta i nivo informacija koje se dostavljaju autoru treba ograničiti do nivoa koji se razumno može očekivati, posebno kada je administrativno opterećenje koje proizilazi iz obaveze nesrazmjerno u svijetlu prihoda ostvarenih korišćenjem djela."

Član 19

Član 84 mijenja se i glasi:

"Raskid ili izmjena ugovora radi oduzimanja prava

Član 84

Autor može oduzeti ustupljeno autorsko imovinsko pravo raskidom ugovora, odnosno promijeniti vrstu ustupanja iz isključivog u neisključivo izmijenom uslova ugovora, ako isključivi sticalac dozvole ili prava, u okolnostima u kojima se ne može razumno očekivati da ih autor ispravi, ne ostvaruje to pravo ili ostvaruje stečeno pravo u obimu manjem od ugovorenog, čime ugrožava interese autora.

Autor ne može ostvariti pravo iz stava 1 ovog člana prije isteka roka od dvije godine od dana ustupanja autorskog imovinskog prava.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, za prilog namijenjen za objavljivanje, odnosno izdavanje u dnevnom štampanom mediju, rok je tri mjeseca, a za periodični štampani medij šest mjeseci od dana ustupanja imovinskog prava.

Autor je dužan da, prije oduzimanja prava odnosno raskida ugovora ili izmjene uslova ugovora iz stava 1 ovog člana, sticaocu dozvole ili prava ostavi primjeren rok za ostvarivanje stečenog prava, odnosno za ostvarivanje prava u obimu koji je ugovoren.

Član 20

Poslije člana 84 dodaje se novi član koji glasi:

"Ništavost i odricanje od prava

Član 84a

Ugovorne odredbe kojima se autor onemogućava da koristi svoja prava iz člana 82 stav 2 i čl. 83 i 84 ovog zakona ništave su, a autor se ne može odreći nijednog od tih prava.

Član 82 stav 2 i čl. 83 i 84 ovog zakona ne primjenjuju se na autore računarskog programa."

Član 21

Poslije člana 113 dodaju se tri nova člana koji glase:

"Ograničenja prava na računarskom programu u pogledu rudarenja teksta i podataka

Član 113a

Dozvoljeno je, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, pod uslovima i isključivo u svrhu iz člana 50b ovog zakona:

1) umnožavati računarski program bilo kojim sredstvima i u bilo kom obliku, djelimično ili u potpunosti;

2) prerađivati, prevoditi, adaptirati i mijenjati na bilo koji drugi način računarski program i umnožavati njegove rezultate.

Ograničenja prava na računarskom programu za obrazovnu ustanovu i u pogledu djela koja su nedostupna na tržištu

Član 113b

Bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade obrazovna ustanova pod uslovima i u svrhu iz člana člana 51 ovog zakona i ustanova kulturnog nasljeđa pod uslovima iz člana 69k ovog zakona mogu:

- 1) umnožavati računarski program bilo kojim sredstvima i u bilo kom obliku, djelimično ili u potpunosti;
- 2) prerađivati, prevoditi, adaptirati i mijenjati na bilo koji drugi način računarski program i umnožavati njegove rezultate;
- 3) distribuirati javnosti i davati u zakup originalni računarski program ili njegove kopije.

Ograničenja prava na računarskom programu za potrebe čuvanja djela

Član 113c

Ustanova kulturnog nasljeđa može, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, pod uslovima i isključivo u svrhu iz člana 52a ovog zakona da umnožava računarski program bilo kojim sredstvima i u bilo kom obliku, djelimično ili u potpunosti."

Član 22

U članu 116 poslije riječi „autora,“ dodaju se riječi: „o korišćenju djela u pogledu usluga dijeljenja internetskog sadržaja,“, poslije riječi: "rokova autorskog prava,“ dodaju se riječi: "o korišćenju djela koja su nedostupna na tržištu", a riječi: "do 138" zamjenjuju se riječima: "do 138a".

Član 23

Poslije člana 138 dodaje se novi odjeljak i tri nova člana koji glase:

"ODJELJAK F

PRAVA IZDAVAČA ŠTAMPANIH PUBLIKACIJA

Isključiva prava na štampanim publikacijama

Član 138a

Izdavač štampanih publikacija osnovan u Crnoj Gori u pogledu internetskog korišćenja njegovih štampanih publikacija od strane pružalaca usluga informacionog društva u smislu zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije, u skladu sa pravima nosilaca prava čija su djela ili drugi predmeti zaštite uvršteni u štampanu publikaciju, ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani:

- 1) umnožavanje njegovih štampanih publikacija;
- 2) stavljanje štampanih publikacija na raspolaganje javnosti.

Stav 1 ovog člana ne se primjenjuje na:

- 1) korišćenje štampanih publikacija od strane pojedinaca pod uslovom da se to ne radi radi sticanja neposredne ili posredne imovinske koristi;
- 2) radnje hiperlinkovanja;
- 3) upotrebu pojedinačnih riječi ili vrlo kratkih izvoda iz štampanih publikacija.

Ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana vrši se putem kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom pod uslovima iz člana 167 ovog zakona.

Pravo izdavača štampe iz stava 1 ovog člana ne:

- 1) lišava autore i druge nosioce prava na djelima ili drugim predmetima zaštite koji su uvršteni u štampanu publikaciju prava da ih samostalno koriste van okvira štampanih publikacija;
- 2) zabranjuje korišćenje djela ili drugih predmeta zaštite koji su uvršteni u štampanu publikaciji od strane drugih korisnika, pod uslovom da je do tog uvrštavanja došlo na osnovu neisključivog ustupanja;
- 3) zabranjuje korišćenje djela ili drugih predmeta zaštite kojima je zaštita istekla.

Jednak udio autora

Član 138b

Autor djela uvrštenog u štampanu publikaciju ima pravo na jednak udio sa izdavačem štampe u naknadi za korišćenje iz člana 138a stav 1 ovog zakona.

Trajanje zaštite

Član 138c

Prava iz člana 138a ovog zakona traju do isteka dvije godine od dana objavljivanja štampane publikacije."

Član 24

U članu 144 stav 1 na kraju tačke 4 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje pet novih tačaka koje glase:

- "5) podataka od strane istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa pod uslovima i u svrhe iz člana 50a ovog zakona;
- 6) podataka od strane ostalih subjekata pod uslovima i u svrhe iz člana 50b ovog zakona;
- 7) podataka od strane obrazovne ustanove pod uslovima i u svrhe iz člana 51 ovog zakona;
- 8) podatke od strane ustanove kulturnog nasljeđa pod uslovima i u svrhe iz člana 52a ovog zakona;
- 9) baze podataka koja je nedostupna na tržištu od strane ustanove kulturnog nasljeđa pod uslovima iz člana 69k ovog zakona."

Član 25

U članu 147 stav 3 riječ "ugovorom," briše se.

Član 26

U članu 148 stav 1 riječ "predugovor" zamjenjuje se riječima: "ugovor ili punomoćje".
Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti iz člana 147 stav 7 ovog zakona, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da navede za koju vrstu prava, za koje predmete zaštite i za koji oblik kolektivnog ostvarivanja prava iz člana 148a ovog zakona traži izdavanje dozvole, kao i za koju kategoriju nosilaca prava (autora odnosno nosilaca srodnih prava)."

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 27

U članu 148a stav 1 tačka 2 riječi: "ostvarivanja na dobrovoljnoj osnovi" zamjenjuju se riječju "ustupanja".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može da kolektivno ostvaruje prava samo za one nosioce prava i na onim predmetima zaštite za koje su je ti nosioci prava ovlastili za zastupanje."

Član 28

U članu 149 stav 1 tačka 3 riječi: "predugovore o zastupanju većine" zamjenjuju se riječima: "ugovore ili punomoćja o zastupanju značajnog dijela".

U tački 4 poslije riječi "zaposleno" dodaju se riječi: "sa punim radnim vremenom, u kontinuitetu,".

Poslije stava 1 dodaje se sedam novih stavova koji glase:

„Prilikom utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi u pogledu zastupanja značajnog dijela domaćih nosilaca prava iz stava 1 tačka 3 ovog člana, uzima se u obzir broj nosilaca prava koji je moguće utvrditi na osnovu dostupnih podataka, kao i obim korišćenja njihovih djela i drugih predmeta zaštite.

U slučaju da licima iz stava 1 tačka 4 ovog člana prestane radni odnos, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Ministarstvo.

Izuzetno od stava 1 tačka 4 ovog člana, obavljanje pravnih i računovodstvenih poslova organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može pisanim ugovorom povjeriti advokatu upisanom u imenik Advokatske komore Crne Gore i pravnom licu koje je registrovano za obavljanje djelatnosti računovodstva.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da nadzire obavljanje tih poslova i osigura kontinuitet ugovornog odnosa.

U slučaju prestanka ugovornog odnosa iz stava 4 ovog člana, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da o tome bez odlaganja obavijesti Ministarstvo.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može pisanim ugovorom povjeriti drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava obavljanje određenih poslova vezanih za kolektivno ostvarivanja prava.

Obavljanje određenih administrativnih, tehničkih ili pomoćnih poslova, kao što su izdavanje računa korisnicima ili raspodjela pripadajućih iznosa nosiocima prava, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može pisanim ugovorom povjeriti drugom fizičkom ili pravnom licu, uz obavezu vršenja nadzora nad obavljanjem tih poslova."

Član 29

U članu 151 stav 1 tačka 2 poslije riječi "djelatnosti" dodaju se riječi: "kolektivnog ostvarivanja prava".

U tački 3 poslije riječi "utvrđene" dodaju se riječi: "nedostatke i", a poslije riječi "radu" tačka se briše i dodaju riječi: "koji utiču na ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava iz člana 149 ovog zakona ili ako teže ili ponovljeno vrši povrede odredbi ovog zakona."

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ministarstvo može na obrazloženi zahtjev organizacije za kolektivno ostvarivanje prava produžiti rok za otklanjanje nepravilnosti."

Član 30

U članu 155 stav 1 poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“1a) retransmisije koja nije kablovska predmeta zaštite, uključujući retransmisiju koja se vrši isključivo putem interneta van kontrolisanog okruženja u smislu člana 29b tačka 2 ovog zakona, osim emisija radiodifuznih organizacija iz sopstvene produkcije, bez obzira da li se radi o njihovim sopstvenim pravima ili pravima stečenim od drugih nosioca prava;

1b) direktnog protoka iz člana 29c ovog zakona u pogledu ovlašćenja dobijenih od distributera signala za transmisiju;”.

Član 31

U članu 155a poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„St. 1 do 4 ovog člana primjenjuju se i na kolektivno ostvarivanje prava iz čl. 29b i 29c ovog zakona u pogledu ovlašćenja dobijenih od strane distributera signala za transmisiju.”

Član 32

U članu 155b stav 1 poslije riječi „operatori“ dodaje se zarez i riječi: „operatori usluge retransmisije“, a riječi: „kablovske retransmisije“ zamjenjuju se riječima: „retransmisije iz čl. 29a i 29b ovog zakona“.

Član 33

U članu 159a poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

“Licima koja upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava smatraju se izvršni direktor i članovi upravnog odbora.”

Član 34

U članu 162 stav 6 poslije riječi “stipendije” zarez se briše i dodaju riječi: “za kulturna i umjetnička obrazovanja,”, a riječi: „kulture manjinskih zajednica” zamjenjuju se riječima: „umjetnosti i kulture“.

Poslije stav 6 dodaju se četiri nova stava koji glase:

“Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može, pored ukupnih odbitaka za naknade za upravljanje pravima iz stava 1 ovog člana i drugih odbitaka iz stava 6 ovog člana, odlučiti da se iz ukupne mase prihoda od prava najviše 3% utroši na mjere usmjerene protiv piraterije i krivotvorenja, kao i na druge mjere usmjerene na podizanje nivoa svijesti o značaju autorskog i srodnih prava (organizacija seminara i drugih vrsta događaja o autorskom i srodnim pravima, uključujući edukaciju korisnika i drugih lica, organizovanje aktivnosti za podizanje nivoa svijesti u medijima i slično).

Sredstva iz stava 7 ovog člana se moraju trošiti na osnovu objektivnih kriterijuma utvrđenih statutom.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sredstva iz stava 7 ovog člana može dodijeliti i licima koja joj podnesu zahtjev za dodjelu sredstava, sa obrazloženim programom podizanja nivoa svijesti o značaju autorskog i srodnih prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava Ministarstvu podnosi godišnji izvještaj o izdvajanju i trošenju sredstava iz st. 7 i 9 ovog člana, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.”

Član 35

U članu 163 stav 1 tačka 2 alineja 2 poslije riječi “interpretatorima” zarez se briše i dodaju riječi: “(muzičkim i audiovizuelnim),”.

U alineji 3 poslije riječi "producentima" tačka se briše i dodaju riječi: "i proizvođačima fonograma."

U stavu 4 riječi "izvođači" zamjenjuje se riječima: "nosioci srodnih prava".

Poslije stava 4 dodaje se šest novih stavova koji glase:

„Naknadu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana za sve nosioce prava prikuplja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja za to pravo za svoj repertoar ima dozvolu Ministarstva i koja ima najveće prihode po osnovu ovog zakona (dalje u tekstu: najveća organizacija).

Najveća organizacija dužna je isplatiti pripadajuće naknade iz st. 1, 2 i 3 ovog člana drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju dozvolu Ministarstva za naknade iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, za svoj repertoar.

O zaključenju zajedničkog sporazuma o jedinstvenoj tarifi za sve naknade iz st. 1, 2 i 3 ovog člana za sve nosioce prava pregovara i sporazum zaključuje najveća organizacija u skladu sa odredbama čl. 171 do 173 ovog zakona.

Najveća organizacija je dužna da sa drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju dozvolu Ministarstva za naknade iz st. 1, 2 i 3 ovog člana za svoj repertoar, zaključi sporazum o podjeli naknade između različitih vrsta autora odnosno nosilaca srodnih prava.

Ako sporazum iz stava 8 ovog člana ne bude zaključen u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu jedinstvene tarife, Ministarstvo će rješenjem odrediti podjelu naknade između različitih vrsta autora odnosno nosilaca srodnih prava, koje će se primjenjivati do zaključenja sporazuma između odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

Sva komunikacija korisnika u vezi sa naknadama iz st. 1, 2, i 3 ovoga člana, kao i sva plaćanja korisnika sprovodi se sa i vrši prema najvećoj organizaciji."

Član 36

Član 167 mijenja se i glasi:

"Kolektivno ustupanje sa proširenim dejstvom

Član 167

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koju su njeni članovi ovlastili da upravlja pravima određene vrste, može proširiti zaključene ugovore o ustupanju u smislu člana 165 ovog zakona na istu vrstu prava onih nosilaca prava koji nijesu ustupili svoja prava na upravljanje bilo kojoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, smatra se da organizacija za kolektivno ostvarivanje prava zastupa nosioce prava koji je nijesu ovlastili za zastupanje.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava svih nosilaca prava, pod uslovom da:

1) je individualno ostvarivanje prava uobičajeno složeno ili nepraktično, do te mjere da čini potrebno ustupanje malo vjerovatnim, zbog prirode korišćenja ili vrste tih djela ili drugih predmeta zaštite i da takvo ustupanje štiti legitimne interese autora;

2) je, na osnovu svojih ovlašćenja, dovoljno reprezentativna za nosioce prava na relevantnoj vrsti djela ili drugog predmeta zaštite za prava koja su predmet ustupanja, za teritoriju Crne Gore;

3) garantuje svim nosiocima prava jednak tretman, a posebno da pod istim uslovima ispunjava svoje obaveze koje se odnose na uslove za ustupanje i raspodjelu cjelokupnog iznosa ostvarenih prihoda.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana dužna je da omogućiti

nosiocima prava koji je nijesu ovlastili za upravljanje njihovim pravima da u bilo kom trenutku lako i efikasno isključe svoja djela ili druge predmete zaštite iz sistema kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom u skladu sa st. 8 do 11 ovog člana.

Ustupanja prava koja vrši organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana, u skladu sa članom 69j ovog zakona, a pod uslovima iz st. 3 i 4 i st. 6 do 11 ovog člana omogućavaju samo korišćenje djela na teritoriji Crne Gore.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana, najmanje šest mjeseci prije otpočinjanja ustupanja prava u skladu sa ovim članom, objavljuje na svojoj javno dostupnoj internet stranici informacije o svojoj sposobnosti da ustupa djela ili druge predmete zaštite, obimu ponuđenog ustupanja i ako je to primjenjivo, relevantne tarife i mogućnosti koje su dostupne nosiocima prava da izuzmu svoja djela ili druge predmete zaštite iz obima ustupanja.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana, prije početka korišćenja djela ili drugog predmeta zaštite, bez nepotrebnog odlaganja objavljuje na svojoj javno dostupnoj internet stranici informaciju o ustupanju u smislu stava 6 ovog člana.

Nosilac prava koji odluči da svoja prava ostvaruje individualno, dužan je da o tome, bez odlaganja, dostavi obavještenje organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana.

Obavještenje iz stava 8 ovog člana može da se odnosi na sva djela ili druge predmete zaštite u slučaju ustupanja u skladu sa ovim članom, na jedno određeno ustupanje, kao i samo na jedno određeno djelo ili drugi predmet zaštite.

U slučaju iz stava 8 ovog člana, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana, od 1. januara naredne godine prestaje sa kolektivnim ostvarivanjem prava nosioca prava koji je dostavio obavještenje.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana u slučaju iz stava 10 ovog člana, do 1. januara godine u kojoj prestaje kolektivno ostvarivanje prava nosioca prava koji je odlučio da svoja prava ostvaruje individualno obavještava korisnike sa kojima je zaključila ugovore o toj odluci.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana vodi evidenciju o obavještenjima iz stava 8 ovog člana.”

Član 37

U članu 171 stav 4 tačka 5 riječi: „od broja korišćenja predmeta zaštite“ brišu se.

U stavu 5 na kraju tačke 4 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju dvije nove tačke koje glase:

„5) kategorija i veličina prostora u kojem se koriste predmeti zaštite;

6) razlike u visini cijena koje korisnik naplaćuje u svom poslovanju, ako je riječ o paušalnim naknadama.“

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Kad se tarifa utvrđuje u procentu od bruto prihoda ili u procentu od troškova za korišćenje predmeta zaštite, određuje se i minimalna naknada u paušalnom iznosu.

Ako korisnik uskrati davanje podataka potrebnih za određivanje visine naknade za korišćenje predmeta zaštite, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može sama utvrditi te podatke prema javno dostupnim podacima.“

Član 38

Poslije člana 171 dodaje se novi član koji glasi:

„Dodatni kriterijumi za utvrđivanje tarifa u pogledu pojedinih vrsta korišćenja

Član 171a

Prilikom određivanja visine naknade za umnožavanje i saopštavanje javnosti, kao i stavljanja na raspolaganje javnosti predmeta zaštite koji se koriste u pratećim internetskim uslugama na koje se primjenjuje načelo države porijekla, pored kriterijuma iz člana 171 ovog zakona, uzimaju se u obzir svi aspekti prateće internetske usluge, kao što su obilježja usluge, uključujući trajanje dostupnosti na internetu programa koji se pružaju u okviru te usluge, publiku, uključujući publiku u Crnoj Gori, kao i u drugim državama u kojima se pristupa pratećoj internetskoj usluzi i u kojima se koristi ta usluga, i dostupne jezičke verzije, a što ne isključuje mogućnost određivanja cijene na osnovu prihoda radiodifuzne organizacije.

Prilikom određivanja visine naknade za retransmisiju, uključujući kablovsku retransmisiju, kao i prenos direktnim protokom, pored kriterijuma iz člana 171 ovog zakona, uzima se u obzir ekonomska vrijednost korišćenja prava u trgovini, uključujući vrijednost dodijeljenu sredstvu retransmisije, uključujući kablovsku retransmisiju, kao i prenos direktnim protokom.

Prilikom određivanja iznosa odgovarajuće naknade za umnožavanje za privatne potrebe, pored kriterijuma za određivanje visine cijene korišćenja predmeta zaštite iz člana 171 ovog zakona, uzima se u obzir vjerovatna šteta koja nosiocu prava nastaje kada se predmet zaštite bez njegovog odobrenja umnožava za korišćenje za privatne potrebe, primjena tehničkih mjera zaštite pristupa korišćenju predmeta zaštite i druge okolnosti koje mogu uticati na pravilno odmjerenje oblika i iznosa odgovarajuće naknade.

Odgovarajuća naknada iz stava 3 ovog člana ne smije nerazumno opteretiti poslovanje proizvođača i uvoznika, a prilikom određivanja iznosa odgovarajuće naknade u obzir se mora uzeti cijena praznih nosača zvuka, slike ili teksta, tehničkih uređaja, kao i druge relevantne tržišne okolnosti.

Visina naknade za umnožavanje i saopštavanje javnosti, uključujući stavljanje djela na raspolaganje javnosti, informativnih publikacija u digitalnom obliku, određuje se, po pravilu, u procentu od svih direktnih i indirektnih prihoda odnosno prihoda koje pružalac usluga informacionog društva ostvaruje u vezi sa korišćenjem informativne publikacije, uz određivanje najnižeg iznosa naknade ili, ako to nije moguće, u paušalnom iznosu."

Član 39

U članu 173 stav 1 riječi: „korisnika, individualnim korisnicima i udruženjima privrednika” zamjenjuju se riječima: “korisnika i individualnim korisnicima iz člana 172 stav 3 ovog zakona”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da Ministarstvu bez odlaganja dostavi na upoznavanje kopiju poziva iz stava 1 ovog člana, nacrt zajedničkog sporazuma sa obrazloženjem i dokaze da je nacrt sporazuma dostavljen u skladu sa stavom 2 ovog člana.”

U stavu 4 riječi: „stava 3 ovog člana” zamjenjuju se riječima: „stava 4 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za odobrenje zajedničkog sporazuma”.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da odmah nakon prijema odobrenja Ministarstva zajednički sporazum objavi na vidnom i lako uočljivom mjestu na svojoj internet stranici, uz obavezu da uz zajednički sporazum stavi datum objavljivanja na svojoj internet stranici.”

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 40

U članu 176 stav 1 tačka 2 riječ „emitovanja.“ zamjenjuje se riječima: „između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i kablovskih operatora ili između kablovskih operatora i radiodifuznih organizacija;”.

Poslije tačke 2 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„3) odobrenjem za korišćenje djela i/ili predmeta srodnih prava za retransmisiju koja nije kablovska između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i operatora usluge retransmisije ili između operatora usluge retransmisije i radiodifuznih organizacija;

4) odobrenjem distributerima signala za transmisiju kojom se omogućava direktan protok;

5) stavljanjem na raspolaganje javnosti audiovizuelnih djela za usluge videa na zahtjev.”

Član 41

U članu 176a riječi: „čl. 175 i 176” zamjenjuju se riječima: “čl. 174, 174a, 175 i 176”.

Član 42

U članu 177 poslije stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:

„Poziv za sjednice iz stava 8 ovog člana organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da dostavi Ministarstvu pisanim putem, najkasnije pet dana prije dana održavanja sjednice.”

Član 43

U članu 178 stav 2 briše se.

Član 44

U članu 188 stav 5 mijenja se i glasi:

„Odredba stava 4 tačka 2 ovog člana ne primjenjuje se na:

1) ograničenja iz člana 48b stav 1 ovog zakona;

2) istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa koje postupaju u skladu sa članom 50a ovog zakona;

3) druge subjekte koji nijesu subjekti iz tačke 2 ovog stava, a koji postupaju u skladu sa članom 50b ovog zakona;

4) obrazovne ustanove koje postupaju u skladu sa članom 51 ovog zakona;

5) ustanove kulturnog nasljeđa koje postupaju u skladu sa članom 52a ovog zakona.

Član 45

U članu 190 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučaju povrede učinjene u komercijalne svrhe, sud može odrediti, na osnovu opravdanog i srazmjernog zahtjeva stranke, dostavljanje bankovnih, finansijskih ili poslovnih dokumenata koji se nalaze ili su pod kontrolom suprotne stranke, uz obavezu čuvanja povjerljivih informacija.

U stavu 5 riječi: „st. 1 i 2” zamjenjuju se riječima; „st. 1, 2 i 5”.

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

Član 46

U članu 192 stav 2 poslije riječi „štete” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „ako je povredilac postupao nenamjerno i pažljivo, ako bi mu izvršenje tih mjera uzrokovalo nesrazmjernu štetu i ako se novčana naknada oštećenoj strani može smatrati primjerenom.“.

Član 47

U članu 199 na kraju stava 4 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i nad održavanjem muzičkih događaja bez ovlašćenja izdatog u skladu sa članom 165 ovog zakona.“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako turistički inspektor utvrdi da korisnik iz člana 165a stav 2 ovog zakona koristi ili namjerava da koristi predmet zaštite bez izdatog ovlašćenja, na zahtjev organizacije za kolektivno ostvarivanje prava zabraniće održavanje tog muzičkog događaja.“

Dosadašnji st. 5, 6 i 7 postaju st. 6, 7 i 8.

Član 48

U članu 200 stav 1 tačka 41 riječi: „stav 3” zamjenjuju se riječima: „stav 4”.

Član 49

Član 206d stav 1 mijenja se i glasi:

„Odredbe člana 28a, člana 31a, člana 38c, člana 42 stav 2, člana 48c stav 5, člana 51 stav 3, člana 69a stav 5, člana 69b stav 2, člana 69d, člana 69e st. 4 i 5, člana 69f stav 4, čl. 69i do 69r, člana 142 stav 2, člana 145a st. 4, 5 i 6, člana 154 st. 2 i 4, člana 165 stav 7, člana 178, člana 180I stav 3 i člana 206g ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Stupanje na snagu

Član 50

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je određeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima pristupilo se primarno sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u oblasti autorskog i srodnih prava, konkretno Direktivom (EU) 2019/789 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. aprila 2019. o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prenose organizacija za radiodifuziju i retransmisiju televizijskih i radijskih programa i o izmjeni Direktive Savjeta 93/83/EEZ i usklađivanju sa Direktivom (EU) 2019/790 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. aprila 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ.

Predmetnim izmjenama i dopunama takođe se doprinosi unaprjeđenju zaštite autorskih prava na djelima čiji je obim korišćenja značajno uvećan usled kontinuiranog razvoja informaciono - komunikacionih tehnologija, konkretnije usled velikog obima čuvanja djela i davanja javnosti pristupa autorskim djelima od strane pružalaca usluga dijeljenja internetskog sadržaja odnosno putem njihovih platformi (YouTube, Facebook, Instagram itd).

Ovim propisom stvara se i osnov za dodatni razvoj u oblasti istraživanja kroz propisivanje prava na rudarenje teksta i podataka, utvrđuju dodatna ograničenja autorskog prava i srodnih prava u svrhu istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturnog nasljeđa, uvodi kao srodno pravo pravo izdavača štampanih publikacija i unaprjeđuju pojedine odredbi važećeg zakona u dijelu koji se odnosi na kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, a u skladu sa potrebama iskazanim u dosadašnjoj primjeni zakona.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima usaglašen je sa:

- Direktivom (EU) 2019/789 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. aprila 2019. o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prenose organizacija za radiodifuziju i retransmisiju televizijskih i radijskih programa i o izmjeni Direktive Savjeta 93/83/EEZ, i
- Direktivom (EU) 2019/790 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. aprila 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ.

IV . OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 je u Zakonu o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon) poslije člana 2 Zakona dodat novi član 2a kojim se uređuje upotreba rodno osjetljivog jezika, dok je ista

brisana iz člana 3 Zakona (stav 2), obzirom da se ista odnosi na sve izraze u zakonu, a ne samo izraze definisane u članu 3 Zakona.

U članu 2 je u članu 3 Zakona definisano dodatnih šest pojmova i to ustanova kulturnog nasljeđa, pružalac usluge dijeljenja internetskog sadržaja, usluga informacionog društva, istraživačke organizacije, rudarenje teksta i podataka i štampana publikacija.

U članu 3 u članu 20 stav 1 Zakona poslije tačke 10 na listu autorskih imovinskih prava dodata dva nova prava i to pravo retransmisije koja nije kablovska i pravo direktnog protoka.

U članu 4 izvršena je izmjena člana 29a Zakona radi usklađivanja sa novom definicijom kablovske retransmisije u pravu Evropske unije.

U članu 5 su poslije člana 29a Zakona dodata dva nova člana.

U članu 29b je, u skladu sa pravom Evropske unije, definisano novo autorsko imovinsko pravo retransmisije koja nije kablovska.

U članu 29c je, u skladu sa pravom Evropske unije, definisano novo autorsko imovinsko pravo direktnog protoka.

U članu 6 je u članu 30a Zakona, kao jedan od vidova prava javnog saopštavanja (odnosno načina korišćenja djela), pored prava kablovske retransmisije, dodato i pravo pravo retransmisije koja nije kablovska.

U članu 7 je poslije člana 31 Zakona dodat novi član kojim se definiše prateća internetska usluga i načelo države porijekla u pogledu prateće internetske usluge.

U članu 8 je u članu 36 poslije stava 3 Zakona dodat novi stav kojim se uređuje pravo autora na naknadu za fotokopiranje koja se ubira od pravnog ili fizičkog lica koje pruža usluge fotokopiranja uz naknadu.

U članu 9 je poslije člana 38 Zakona dodat novi Odsjek 4a i šest novih članova kojim se detaljnije razrađuje pitanja vezana za pružaoce usluga dijeljenja internetskog sadržaja.

U članu 38a uređeno je pitanje pribavljanja odobrenja od nosioca prava za radnje (saopštavanje javnosti ili stavljanja na raspolaganje javnosti) koje vrši pružalac usluge dijeljenja internetskog sadržaja, a prilikom davanja javnosti pristupa djelima zaštićenim autorskim pravom koja su postavili njegovi korisnici. Takođe, propisano je da nosioci prava ista ostvaruju putem kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom.

U članu 38b uređene su pravne posljedice nepribavljanja odobrenja od nosioca prava za radnje koje vrši pružalac usluge dijeljenja internetskog sadržaja, te propisani izuzeci odnosno situacije u kojima se to lice neće smatrati odgovornim za neovlašćene radnje saopštavanja javnosti, uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti djela zaštićenih autorskim pravom.

U članu 38c date se posebne odredbe u vezi sa novim i malim pružaoциma usluga dijeljenja internetskog sadržaja, pri čemu su precizirani rokovi u pogledu perioda pružanja usluga i ukupnog godišnjeg prometa, te obaveze u pogledu načina postupanja po prijemu obrazloženog obavještenja za onemogućavanje pristupa prijavljenim autorskim djelima ili njihovog uklanjanja iz usluga koje pružaju.

U članu 38d uređeno je isključenje od primjene odredbe Zakona o elektronskoj trgovini o ograničenju odgovornosti pružaoca usluge trajnijeg skladištenja podataka (hostinga) na pružaoca usluga dijeljenja internetskog sadržaja, uz propisane izuzetke.

U članu 38e uređena su ograničenja autorskih prava prilikom pružanja usluge dijeljenja internetskog sadržaja, radi spriječavanja nedostupnosti djela koja su postavili korisnici kojima se ne vrši povreda autorskih prava, uključujući slučajeve kada su takva djela obuhvaćena ograničenjima prava.

U članu 38f uređeni su ostali odnosi korisnika i pružaoca usluga dijeljenja internetskog sadržaja, kako u pogledu izuzeća od opšte obaveze praćenja podataka od strane pružaoca usluga u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska trgovina, dostavljanja adekvatnih informacija o funkcionisanju praksi u vezi sa primjenom čl. 38c i 38d ovog zakona i informacija o korišćenju djela ukoliko je to obuhvaćeno ugovorima o ustupanju između pružaoca usluga i nosilaca prava. Takođe, propisana je obaveza pružaoca usluga da uspostave efikasan i brz mehanizam za prigovore i obeštećenje koji treba da bude dostupan korisnicima njihovih usluga u slučaju sporova oko onemogućavanja pristupa ili uklanjanja djela koja su oni postavili, a uvedena je mogućnost da takvi neriješeni sporovi mogu biti predmet posredovanja ili postupka pred nadležnim sudom.

U članu 10 su u članu 45 stav 1 Zakona na listu dozvoljenih ograničenja autorskog prava dodata ograničenja koja se odnose na korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu, a koja su uređena članom 69k Zakona.

U članu 11 su poslije člana 50 Zakona dodata dva nova člana u vezi sa rudarenjem teksta i dozvoljenim ograničenjima autorskog prava.

U članu 50a propisana su izuzeća odnosno ograničenja autorskog prava na način što je istraživačkim organizacijama i ustanovama kulturnog nasljeđa dozvoljeno da bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade umnožavaju djela kojima imaju zakonit pristup radi rudarenja teksta i podataka isključivo u svrhu naučnog istraživanja. Takođe, utvrđen je način čuvanja i zadržavanja kopija djela izrađenih u skladu sa propisanim izuzećem.

U članu 50b propisana su izuzeća odnosno ograničenja autorskog prava na način što je subjektima odnosno licima koja nijesu istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa dozvoljeno da umnožavaju djela kojima imaju zakonit pristup isključivo u svrhu rudarenja teksta i podataka, osim ako je nosilac prava izričito zadržao to korišćenje na odgovarajući način, uz mogućnost zadržavanja kopija djela izrađenih u skladu sa propisanim izuzećem najduže onoliko koliko je potrebno za rudarenje teksta i podataka.

U članu 12 izmijenjen je član 51 Zakona. U odnosu na postojeći član Zakona je u članu 51 stav 1 Zakona izvršena izmjena dozvoljenih ograničenja autorskog prava preciziranjem subjekata koji mogu koristiti predmetna ograničenja, uz proširenje ograničenja i na umnožavanje i stavljanje na raspolaganje objavljenih djela pored dosadašnjeg ograničenja u pogledu saopštavanja javnosti. Takođe, dodata su dva nova stava kojima se utvrđuje u kojim je situacijama dozvoljeno korišćenje djela u skladu sa stavom 1 ovog člana.

U članu 13 je poslije člana 52 Zakona dodat novi član kojim se uređuje novo ograničenje autorskog prava u korist ustanova kulturnog nasljeđa kojim im se daje mogućnost da bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade umnožavaju djela koja trajno sačinjavaju njihove zbirke, u bilo kom obliku ili na bilo kom nosaču, za potrebe čuvanja tih djela

ako je to urađeno u obimu potrebnom za tu svrhu.

U članu 14 su u članu 61 Zakona dodata dva nova stava kojima se uređuje novo ograničenje autorskog imovinskog prava umnožavanja baza podataka u korist istraživačkih organizacija, ustanova kulturnog nasljeđa i drugih subjekata kao zakonitih korisnika, za potrebe rudarenja teksta i podataka isključivo u svrhu naučnog istraživanja, te umnožavanja od strane ustanova kulturnog nasljeđa za potrebe čuvanja djela koja trajno sačinjavaju njihove zbirke. Pored navedenog, uvedeno je u korist obrazovnih ustanova (u svrhu obrazovanja i vaspitanja) i ustanova kulturnog nasljeđa (kada su u pitanju djela koja su nedostupna na tržištu, a u skladu sa članom 69k ovog zakona) ograničenje autorskog prava na bazama podataka (privremeno ili trajno umnožavanje, prerađivanje, prevođenje, adaptiranje ili mijenjanje na bilo koji drugi način, saopštavanje javnosti u bilo kom obliku, prikazivanje ili javno izvođenje, umnožavanje, distribuiranje, saopštavanje javnosti, prikazivanje ili javno izvođenje rezultata radnji prerađivanja, prevođenja, adaptiranja ili mijenjanja na bilo koji drugi način).

U članu 15 je poslije člana 69h dodat novi odjeljak i devet novih članova kojima se uređuju pitanja vezana za korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu.

U članu 69i propisane su situacije kada se autorsko djelo smatra nedostupnim na tržištu.

U članu 69j uređena je mogućnost da organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja ispunjava uslove za kolektivno ustupanje sa proširenim dejstvom može ustanovi kulturnog nasljeđa osnovanoj u Crnoj Gori odobriti neisključivo ustupanje prava umnožavanja, distribuiranja, saopštavanja javnosti i stavljanje na raspolaganje javnosti djela koja su nedostupna na tržištu koja se trajno nalaze u zbirci te ustanove, u nekomercijalne svrhe.

U članu 69k propisano je da ako nijedna organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ne ispunjava uslove za kolektivno ustupanje sa proširenim dejstvom u odnosu na određenu vrstu djela koja su nedostupna na tržištu, ustanova kulturnog nasljeđa može da bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, umnožava, saopštava javnosti i stavlja na raspolaganje javnosti na nekomercijalnim internet stranicama djela koja su nedostupna na tržištu ovog tipa, pod uslovom da se trajno nalaze u zbirci te ustanove, u nekomercijalne svrhe.

U članu 69l uređena su izuzeća od primjene članova 69j i 69k za posebne skupove djela koja su nedostupna na tržištu, nakon pretrage obavljene u dobroj vjeri i sa dužnom pažnjom, uz isključenje određenih kinematografskih ili audiovizuelnih djela vezano za njihovu prvu objavu, prvo emitovanje, sjedište ili prebivalište producenta, kao i izuzeća od primjene navedenih članova u pogledu djela državljana države koja nije članica Evropske unije ili država Evropskog ekonomskog prostora ili treća zemlja.

U članu 69m uređuje se podnošenje zahtjeva za registraciju na Portalu djela koja su nedostupna na tržištu, kojim upravlja Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije. Zahtjev se podnosi ministarstvu nadležnom za oblast kulture, a mogu ga podnijeti ustanove kulturnog nasljeđa zainteresovane za korišćenje tih djela, kao i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava zainteresovane za izdavanje ovlašćenja za korišćenje tih djela.

U članu 69n propisani su podaci koje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava objavljuje na Portalu djela koja su nedostupna na tržištu, kojim upravlja Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije.

U članu 69o propisuje se da nosilac prava u bilo kom trenutku može da uputi primjedbu na korišćenje djela koje je nedostupno na tržištu koje je dozvoljeno ustupanjem u skladu sa članom 69j ovog zakona putem obavještenja dostavljenog posredstvom IKT sistema koji se koristi za rad portala iz člana 69m ovog zakona, zatim obaveza organizacije za kolektivno

ostvarivanje prava koja primi obavještenje iz stava 1 ovog člana da prestane da nudi ustupanja u obimu koji je obuhvaćen obavještenjem, kao i obaveza ustanove kulturnog nasljeđa koja primi predmetno obavještenje koja se ogleda u zabrani otpočinjanja korišćenja djela u obimu koji je obuhvaćen obavještenjem ili prestanka korišćenja djela u obimu koji je obuhvaćen obavještenjem u roku od mjesec dana od prijema obavještenja.

U članu 69p uređeni su izuzeci u pogledu nosioca obaveza obavještanja. Kada ne postoji organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja ispunjava uslove za kolektivno ustupanje sa proširenim dejstvom, obaveza obavještanja iz člana 69n stav 1 zakona je na ustanovi kulturnog nasljeđa. Ista objavljuje informacije o obimu korišćenja djela koja su nedostupna na tržištu pod ograničenjem i svoje kontakt podatke.

Članom 69r propisano je da nosilac prava može uložiti prigovor na korišćenje djela koja su nedostupna na tržištu pod ograničenjem iz člana 69k ovog zakona (kada ne postoji organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja ispunjava uslove za kolektivno ustupanje sa proširenim dejstvom) na način propisan članom 69o ovog zakona odnosno upućivanjem primjedbe putem obavještenja dostavljenog posredstvom IKT sistema koji se koristi za rad EUIPO portala iz člana 69m ovog zakona.

U članu 16 dopunjen je član 74 Zakona uvođenjem obaveze da ugovorom o ustupanju prava mora biti garantovano pravo autora da primi odgovarajuću i srazmjernu naknadu za korišćenje njegovih djela.

U članu 17 izmijenjen je postojeći član 82 Zakona. Razlika u odnosu na postojeći stav 1 ovog člana je uvođenje obaveze da se autoru mora garantovati odgovarajuća i srazmjerna naknada. Novim stavom 2 je uređeno pravo autora da zahtijeva dodatnu, odgovarajuću i pravičnu naknadu od strane sa kojom je sklopio ugovor o korišćenju njegovih prava, kada se prvobitno dogovorena naknada pokaže nesrazmjerno niskom u poređenju sa svim naknadnim relevantnim prihodima ostvarenim od korišćenja djela. Važeći stav 3 sada je predmet uređenja člana 84a stav 1.

U članu 18 je izmijenjen postojeći član 83 Zakona. Ovim članom detaljno je uređeno pravo autora koji je ustupio svoje pravo da redovno i ažurno, najmanje jednom godišnje, prima informacije o korišćenju djela od strane sticaoca ili njegovog pravnog sledbenika, naročito u pogledu načina korišćenja, svih ostvarenih prihoda i dospjele naknade. U situacijama kada je pravo bilo predmet naknadnog ustupanja, dodatne informacije o korišćenju djela daje treća strana koja je stekla prava, osim ako je primarni sticalac u posjedu svih informacija neophodnih za ispunjenje obaveza iz stava 1 ovog člana. Utvrđena je obaveza sticaoca i treće strane, kao i korisnika da vode evidenciju o korišćenju djela i knjige o prihodima i dokumentaciju na osnovu koje se utvrđuje naknada, te da na propisno obrazložen zahtjev omoguće autoru ili njegovom zastupniku uvid u te evidencije, knjige i dokumentaciju.

U članu 19 izvršena je izmjena člana 84 Zakona. U odnosu na postojeći tekst, brisan je stav 6 (prenijet u član 84a stav 1), a izvršene su izmjene stavova 1 i 5 dodatnim preciziranjem uslova za izmjenu i raskid ugovora o ustupanju prava, u okolnostima u kojima se ne može razumno očekivati da ih autor ispravi, kao i preciziranjem odredbi o prestanku imovinskog prava sticaoca odnosno promjene ustupanja prava iz isključivog u neisključivo.

U članu 20 je poslije člana 84 Zakona dodat novi član kojim se uređuje ništavost odredbi o odricanju autora od prava iz člana 82 stav 2 i članova 83 i 84 Zakona, kao i ništavost odredbi

kojima se autor onemogućava da koristi ta svoja prava. Takođe, propisano je isključenje od primjene navedenih članova zakona na autore računarskog programa.

U članu 21 su poslije člana 113 Zakona dodata tri nova člana kojima se uređuju ograničenja prava na računarskom programu.

U članu 113a uređena su određena ograničenja autorskog prava na računarskom programu u pogledu rudarenja teksta i podataka u korist subjekata koji nijesu istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa, a pod uslovima i u svrhu iz člana 50c ovog zakona.

U članu 113b uređena su određena ograničenja autorskog prava na računarskom programu u korist obrazovnih ustanova i ustanova kulturnog nasljeđa, a pod a pod uslovima i u svrhu iz članova 51 i 69k ovog zakona.

U članu 113c uređena su određena ograničenja autorskog prava na računarskom programu u korist ustanova kulturnog nasljeđa, a pod uslovima i u svrhu iz člana 52a ovog zakona (za potrebu čuvanja djela).

U članu 22 je u član 116 Zakona kojim se uređuje primjena pojedinih odredbi ovog zakona o autorskom pravu i na srodna prava, dodata i takva primjena odredbi o korišćenju djela u pogledu usluga dijeljenja internetskog sadržaja i korišćenju djela koja su nedostupna na tržištu.

U članu 23 je poslije člana 138 Zakona dodat novi odjeljak i tri nova člana kojima se uređuju prava izdavača štampanih publikacija kao nosilaca srodnih prava.

U članu 138a uređuju se isključiva prava izdavača štampanih publikacija, kao i izuzeci od primjene ovih prava. Takođe, propisano je da se ostvarivanje prava izdavača štampanih publikacija ostvaruje samo putem kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom pod uslovima iz člana 167 ovog zakona.

U članu 138b propisano je da autor djela uvrštenog u štampanu publikaciju ima pravo na jednak udio sa izdavačem štampe u naknadi za internetsko korišćenje.

U članu 138c propisano je da isključiva prava izdavača štampanih publikacija traju dvije godine od dana objavljivanja štampane publikacije.

U članu 24 je u članu 144 Zakona proširena lista ograničenja sui generis prava proizvođača baza podataka u korist zakonitih korisnika baza podataka u vezi sa rudarenjem teksta i podataka, zatim u svrhu obrazovanja, umnožavanja za potrebe čuvanja djela i u vezi sa pojedinim oblicima korišćenja djela koja su nedostupna na tržištu, pod uslovima i u svrhe iz čl. 50b, 50c, 51, 52b i 69k ovog zakona.

U članu 25 je u članu 147 Zakona brisana riječ „ugovorom“, s obzirom da se nevladine organizacije ne osnivaju ugovorom.

U članu 26 su u članu 148 stav 1 Zakona na spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava dodati i ugovor i punomoć o zastupanju članova, umjesto predugovora. Takođe, dodat je i novi stav kojim se bliže precizira sadržina zahtjeva u pogledu određivanja vrste prava, predmeta zaštite i oblika kolektivnog ostvarivanja prava za koje se traži izdavanje dozvole, kao i za koju kategoriju nosilaca prava.

U članu 27 izvršena je izmjena u članu 148a stav 1 tačka 2 Zakona radi usaglašavanja sa izmjenama člana 167 Zakona. Izmjena stava 2 izvršena je radi jezičkog preciziranja predmetne norme i terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama zakona.

U članu 28 izvršena je dopuna člana 149 promjenom uslova za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih pravima. Umjesto postojećeg rješenja koje je kao uslov zahtijevalo zastupanje većine domaćih nosilaca prava, uvedeno je rješenje o zastupanju značajnog dijela domaćih nosilaca prava, uz razradu kriterijuma za utvrđivanje ispunjenosti navedenog uslova. Razlog za izmjenu proistekao je iz dosadašnje primjene ovog zakona, odnosno praktičnih problema prilikom utvrđivanja većine u postupku izdavanja dozvole, s obzirom da ne postoje potpuno precizne i na zakonu zasnovane evidencije autora odnosno nosilaca srodnih prava. Takođe, izvršene su izmjene kojim se uređuju uslovi za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava, u pogledu obaveze da pravnik ili ekonomista moraju biti kontinuirano zaposleni na puno radno vrijeme, obaveze obavješćavanja nadležnog organa u slučaju prestanka radnog odnosa tih lica, mogućnosti povjeravanja obavljanja tih poslova advokatima i licima registrovanim za obavljanje djelatnosti računovodstva, povjeravanja određenih poslova drugoj kolektivnoj organizaciji ugovorom, kao i u vezi sa mogućnošću povjeravanja obavljanja određenih administrativnih, tehničkih ili pomoćnih poslova drugom pravnom ili fizičkom licu ugovorom.

U članu 29 je osim izmjena tehničkog karaktera, u člana 151 Zakona izvršena dopuna osnova za oduzimanje dozvole organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava preciziranjem da utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u radu zbog kojih se dozvola oduzima oni koji utiču na ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava ili kada ta organizacija teže ili ponovljeno vrši povrede odredbi ovog zakona. Takođe, član je dopunjen mogućnošću da se rok za otklanjanje nepravilnosti može produžiti na obrazloženi zahtjev organizacije.

U članu 30 su u članu 155 Zakona kao oblici obaveznog kolektivnog ostvarivanja prava dodati pravo retransmisija koja nije kablovska i pravo direktnog protoka.

U članu 31 je u članu 155a Zakona, poslije stava 5 dodat novi stav koja se odnosi na primjenu člana 155a st. 1 do 4 ovog zakona (principi obaveznog kolektivnog ostvarivanja prava kablovske retransmisije) i na kolektivno ostvarivanje prava iz člana 29b ovog zakona i člana 29c ovog zakona (kablovska i retransmisija koja nije kablovska) u pogledu ovlašćenja dobijenih od strane distributera signala za transmisiju.

U članu 32 izvršena je izmjena člana 155b stav 1 Zakona dopunom odredbe dodatnim licima između kojih se vode pregovori u vezi sa retransmisijom, kao i vrstom retransmisije.

U članu 33 izvršena je dopuna člana 159a Zakona novim stavom kojim se precizira da se pod licima koja upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava smatraju izvršni direktor i članovi upravnog odbora.

U članu 34 je u bitnom izvršena dopuna člana 162 Zakona propisivanjem za koje svrhe odnosno mjere organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može iz ukupne mase prihoda utrošiti dodatna sredstva u iznosu od najviše 3%. U pitanju su mjere usmjerene protiv piraterije i krivotvorenja, kao i mjere usmjerene na podizanje nivoa svijesti o značaju

autorskog i srodnih prava (organizacija seminara i drugih vrsta događaja o autorskom i srodnim pravima, uključujući edukaciju korisnika i drugih lica, organizovane aktivnosti za podizanje nivoa svijesti u medijima i slično). Kriterijumi za trošenje navedenih sredstava moraju biti utvrđeni statutom. O izdvajanju i trošenju navedenih sredstava organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da ministarstvu kao nadležnom organu podnese godišnji izvještaj.

U članu 35 izvršena su određena preciziranja člana 163 stav 1 tačka 2 Zakona kojim se utvrđuje poseban slučaj raspodjela prihoda ostvarenih od naknada za zvučno ili vizuelno snimanje koje se naplaćuju se od prve prodaje ili uvoza tehničkih uređaja i praznih nosača slike. Takođe, dopunama ovog člana su razrađena pitanja prikupljanja i isplate naknade (koju vrši organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja ima najveće prihode po osnovu primjene odredbi ovog zakona), zaključivanja zajedničkog sporazuma o jedinstvenoj tarifi za sve naknade, zaključivanja sporazuma o podjeli naknada za različite vrste autora odnosno nosilaca srodnih prava između najveće i ostalih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, kao i o obavezi ministarstva da rješenjem odredi podjelu naknade između različitih vrsta autora odnosno nosilaca srodnih prava u slučaju nezaključenja takvog sporazuma.

U članu 36 je izvršena izmjena u članu 167 Zakona preuzimanjem relevantnih odredbi prava Evropske unije, konkretno odredbi Direktive (EU) 2019/790 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. aprila 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ, u dijelu kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom. Predmetnim direktivom je po prvi put na nivou EU detaljnije uređeno pitanje kolektivnog ustupanja prava sa proširenim dejstvom, koje je u dosta sličnom obliku u crnogorsko zakonodavstvo uvedeno izmjenama Zakona iz 2016. godine pod nazivom kolektivno ostvarivanje prava na dobrovoljnoj osnovi sa proširenim dejstvom.

U članu 37 su u članu 171 Zakona izvršene određene korekcije i dopune kriterijuma za utvrđivanje tarife odnosno primjerene visine naknade za pojedine oblike korišćenja predmeta zaštite.

U članu 38 je poslije člana 171 Zakona dodat novi član kojim se utvrđuju dodatni kriterijumi za utvrđivanje tarifa u pogledu pojedinih specifičnih vrsta korišćenja autorskih djela (umnožavanje i saopštavanje javnosti, uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti predmeta zaštite koji se koriste u pratećim internetskim uslugama na koje se primjenjuje načelo države porijekla, retransmisije, uključujući kablovsku retransmisiju, te prenos direktnim protokom, kao i umnožavanje za privatne potrebe).

U članu 39 su u članu 173 stav 1 Zakona brisane su riječi „udruženja privrednika“ iz razloga što se zajednički sporazum u skladu sa članom 172 st. 1 i 3 zaključuje samo sa udruženjem korisnika (reprezentativnim) ili individualnim korisnikom. U svakom slučaju, ukoliko udruženje privrednika ispunjava uslove reprezentativnosti iz člana 172 stav 2 ovog zakona, isto se smatra reprezentativnim udruženjem korisnika. Ovaj član je dopunjen odredbom o obavezi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da ministarstvu bez odlaganja dostavi na upoznavanje kopiju poziva za zaključenje zajedničkog sporazuma i nacrt tog sporazuma, sa obrazloženjem, kao i dokaze da je nacrt sporazuma dostavljen u skladu sa stavom 2 ovog člana. Izmjenama važećeg stava 4 preciziran je rok u kom je ministarstvo dužno da odobri zajednički sporazum (15 dana od dana prijema zahtjeva). Takođe, novim stavom 6 propisana

je obaveza organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da odmah nakon prijema odobrenja ministarstva zajednički sporazum objavi na vidnom i lako uočljivom mjestu na svojoj internet stranici, uz obavezu da uz zajednički sporazum stavi datum objavljivanja na svojoj internet stranici.

U članu 40 izvršene su izmjene člana 176 Zakona u vezi sa postupkom posredovanja. Pored izmjene u stavu 1 tačka 2 kojom se precizira između koga se zaključuje sporazum u vezi sa kablovskom retransmisijom, dodate su i tri nove tačke kojima se predviđa da se postupak posredovanja može pokrenuti i u slučaju nepostizanja sporazuma u vezi sa retransmisijom koja nije kablovska, transmisijom kojom se omogućava direktan protok i uslugama videa na zahtjev.

U članu 41 izvršena je izmjena člana 176a Zakona na način što je dopunjena mogućnost vođenja sudskih postupaka i na slučajeve u vezi sa privremenim tarifama i izmjenama tarifa.

U članu 42 dopunjen je član 177 Zakona propisivanjem obaveze organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da poziv za sjednicu organa organizacije dostavi ministarstvu pisanim putem, najkasnije pet dana prije njenog održavanja.

U članu 43 brisan je član 178 stav 2 Zakona, s obzirom da je vršenje predmetnog nadzora izmjenama i dopunama zakona (člana 199 st. 4 i 5) prenijeto u nadležnost turističke inspekcije.

U članu 44 izmijenjen je član 188 stav 5 Zakona proširenjem liste ograničenja autorskog i srodnih prava na koje se ne primjenjuje odredbe stava 4 tačka 2 ovog zakona.

U članu 45 je u članu 190 Zakona, na zahtjev Evropske komisije, izvršeno usklađivanje sa članom 6 stav 2 Direktive 2004/48 o sprovođenju prava intelektualne svojine. Izvršena je dopunama navednog člana propisivanjem da u slučaju povrede počinjene u komercijalne svrhe, sud može odrediti, na osnovu opravdanog i srazmjernog zahtjeva stranke, dostavljanje bankovnih, finansijskih ili poslovnih dokumenata koji se nalaze ili su pod kontrolom suprotne stranke, uz obavezu očuvanja povjerljivih informacija.

U članu 46 je u članu 192 Zakona, na zahtjev Evropske komisije, izvršeno usklađivanje sa dijelom člana 12 Direktive 2004/48 o sprovođenju prava intelektualne svojine, na način što je propisano da sud može odrediti naknadu štete kao alternativnu mjeru u slučaju ako je povredilac postupao nenamjerno i pažljivo, ako bi mu izvršenje tih mjera uzrokovalo nesrazmjernu štetu i ako se novčana naknada oštećenoj strani može smatrati primjerenom.

U članu 47 izvršena je izmjena člana 199 Zakona proširivanjem nadležnosti turističke inspekcije i na vršenje nadzora nad održavanjem muzičkih događaja bez ovlašćenja izdatog u skladu sa članom 165 ovog zakona.

U članu 48 izvršena je izmjena člana 200 stav 1 tačka 41 Zakona promjenom poziva na odgovorajuću odredbu, imajući u vidu izmjene izvršene u članu 173 Zakona.

U članu 49 izvršena je izmjena člana 206d stav 1 Zakona proširivanjem liste članova zakona koji će se primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U članu 50 uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

PREGLED ODREDBA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("SLUŽBENI LIST CG", BR. 37/11, 53/16, 145/21 i 48/24) KOJE SE MIJENJAJU

Značenje izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) javan i javnost je veći broj lica koja su van uobičajenog kruga rodbine ili uobičajenog kruga poznanika;
- 2) objavljivanje je stavljanje autorskog djela ili predmeta srodnog prava na dostupnost javnosti, uz dozvolu ovlašćenog lica;
- 3) izdavanje je ponuda javnosti dovoljnog broja izrađenih primjeraka autorskog djela ili predmeta srodnog prava ili stavljanje u promet, uz dozvolu ovlašćenog lica;
- 4) originalno djelo likovne umjetnosti je original slike, kolaža, crteža, gravure, grafike, fotografije, skulpture, tapiserije, djela od keramike ili stakla i sl, koje je stvorio sam autor ili kopije koje se smatraju originalima.

Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Vrste imovinskih prava autora

Član 20

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani:

- 1) pravo umnožavanja;
- 2) pravo distribuiranja;
- 3) pravo davanja u zakup;
- 4) pravo davanja na poslugu;
- 5) pravo javnog izvođenja;
- 6) pravo javnog saopštavanja sa fonograma ili videograma;
- 7) pravo javnog prikazivanja;
- 8) pravo emitovanja;
- 9) pravo reemitovanja;
- 10) pravo kablovske retransmisije;
- 11) pravo javnog saopštavanja djela koje se emituje;
- 12) pravo na drugo javno saopštavanje;
- 13) pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti;
- 14) pravo na preradu djela;
- 15) pravo audiovizuelne adaptacije.

Pravo kablovske retransmisije

Član 29a

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani istovremenu, nepromijenjenu i neskracenu retransmisiju prve transmisije svog djela sadržanog u televizijskim ili radio programima koji se prenose i namijenjeni su za javni prijem (u daljem tekstu: pravo kablovske retransmisije).

Pravo kablovske retransmisije obuhvata retransmisiju upotrebom kablovskog ili mikrotalasnog sistema i za javni prijem, koju je izvršilo lice koje nije izvršilo prvo emitovanje.

Pravo na drugo javno saopštavanje

Član 30a

Pored prava iz čl. 28, 29, 29a i 30 ovog zakona, autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani drugo javno saopštavanje njegovog djela žičnim ili bežičnim sredstvima.

Pravo na naknadu

Član 36

Autor ima pravo na dio naknade za zvučno ili vizuelno snimanje ili fotokopiranje svog djela, koje se vrši u skladu sa članom 52 ovog zakona.

Naknada za zvučno ili vizuelno snimanje naplaćuje se od prve prodaje ili uvoza:

- 1) tehničkih uređaja za zvučno ili vizuelno snimanje i
- 2) praznih nosača zvuka i slike.

Naknada za fotokopiranje naplaćuje se od prve prodaje ili uvoza tehničkih uređaja za fotokopiranje.

Uvozom iz st. 2 i 3 ovog člana smatra se stavljanje robe u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Fotokopiranje iz stava 1 ovog člana obuhvata i druge tehničke postupke umnožavanja, a tehnički uređaji za zvučno ili vizuelno snimanje obuhvataju i druge uređaje sa sličnim efektima.

Autor se ne može odreći prava iz stava 1 ovog člana, ne može njime raspolagati niti ovo pravo može biti predmet izvršenja.

Dozvoljena ograničenja

Član 45

Ograničenja autorskog prava dozvoljena su samo u slučajevima iz člana 43, čl. 46, 47, 48, 48b, 48č, čl. 49 do 61, čl. 76, 113, 114 i 144 ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem djela i ako se time ne nanosi nerazumna šteta legitimnim interesima autora.

Ograničenja autorskog prava iz stava 1 ovog člana ne mogu biti predmet odricanja.

Odredbe ugovora, odnosno drugog akta kojim se korisnik odriče dozvoljenih ograničenja iz stava 1 ovog člana, ništave su.

Prilikom iskorišćavanja djela iz stava 1 ovog člana korisnik je dužan da navede izvor i autora djela, osim ako to nije moguće.

Podučavanje

Član 51

Dozvoljeno je, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, u svrhu obrazovanja i vaspitanja (predškolska i školska nastava, istraživanje, ispiti), odnosno ilustracije i bez postizanja neposredne ili posredne imovinske koristi:

- 1) saopštavati javnosti objavljeno djelo u obliku neposredne nastave;
- 2) javno izvoditi objavljeno djelo na školskim proslavama bez plaćanja ulaznice i pod uslovom da interpretatori ne primaju naknadu za svoje interpretacije;
- 3) javno saopštavanje emitovanih školskih tv i radio emisija.

Baze podataka

Član 61

Zakoniti korisnik objavljene baze podataka ili njene kopije može, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, koristiti tu bazu ako je to potrebno radi pristupa i uobičajenog korišćenja njene sadržine.

Ako je korisnik ovlašćen za korišćenje dijela baze podataka, stav 1 ovog člana primjenjuje se na taj dio.

Odredba ugovora koja je suprotna st. 1 i 2 ovog člana ništavna je.

Obim ustupanja

Član 74

Prilikom ustupanja prava iz člana 71 stav 2 ovog zakona određuje se pravo koje se ustupa, vrsta ustupanja (neisključivo i isključivo), područje i period ustupanja, mogućnost daljeg ustupanja i drugi uslovi ustupanja.

Honorar i naknada

Član 82

Honorar i naknada koji nijesu određeni ugovorom, odnosno drugim aktom o ustupanju autorskog prava, određuju se prema uobičajenoj cijeni za određenu kategoriju djela, obimu i trajanju korišćenja i drugim okolnostima slučaja.

Ako se korišćenjem autorskog djela ostvari prihod koji je u očiglednoj nesrazmjeri sa ugovorenim ili određenim honorarom ili naknadom, autor ima pravo da traži izmjenu autorskog ugovora radi otklanjanja nesrazmjere.

Autor se ne može odreći prava iz stava 2 ovog člana.

Evidencija prihoda

Član 83

Ako je autorski honorar ili naknada ugovorena ili određena u srazmjeri sa prihodima od korišćenja djela, korisnik djela je dužan da vodi evidenciju o prihodima i dokumentaciju na osnovu koje se utvrđuje obim tih prihoda.

Korisnik djela je dužan da autoru, odnosno njegovom zastupniku pruži na uvid evidenciju i dokumentaciju iz stava 1 ovog člana i dostavlja izvještaje o tim prihodima u rokovima i na način određen ugovorom ili izdavačkim uzansama.

Raskid ugovora

Član 84

Autor može oduzeti ustupljeno autorsko imovinsko pravo, odnosno raskinuti ugovor, ako isključivi sticalac dozvole, odnosno prava ne ostvaruje ili stečeno pravo ostvaruje u obimu manjem od ugovorenog, čime ugrožava interese autora.

Autor ne može ostvarivati pravo iz stava 1 ovog člana prije isteka roka od dvije godine od ustupanja imovinskog autorskog prava.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, za prilog namijenjen za objavljivanje, odnosno izdavanje u dnevnom štampanom mediju, rok je tri mjeseca, a za periodični štampani medij šest mjeseci od ustupanja imovinskog prava.

Autor je dužan da, prije oduzimanja prava odnosno raskida ugovora iz stava 1 ovog člana, sticaocu ostavi primjeren rok za ostvarivanje pribavljenog prava, odnosno za vršenje prava u ugovorenom obimu.

Pisanim obavještanjem sticaoca prava o oduzimanju imovinskog prava autorsko imovinsko pravo sticaoca prestaje.

Autor se ne može unaprijed odreći prava iz ovog člana.

Opšte pravilo

Član 116

Odredbe ovog zakona o elementima autorskog djela, o pretpostavci autorstva, o koautorima i autorima spojenih djela, o sadržaju i ograničenju moralnih prava, o imovinskim i drugim pravima autora, o sadržajnim ograničenjima autorskog prava, o računanju rokova autorskog prava, o odnosu između autorskog prava i prava svojine, o autorskom pravu u pravnom prometu, o autorskom djelu iz radnog odnosa, shodno se primjenjuju i na srodna prava, ako odredbama čl. 117 do 138 ovog zakona nije drukčije određeno.

Ograničenja posebnog prava

Član 144

Zakoniti korisnik baze podataka koja je stavljena na raspolaganje javnosti može, bez dozvole proizvođača, da izvlači ili ponovo koristi bitan dio sadržaja te baze podataka u slučaju izvlačenja:

- 1) sadržaja ne-elektronske baze podataka u privatne svrhe;
- 2) namijenjenog prikazivanju u nastavi ili naučnom istraživanju, uz navođenje izvora i u mjeri opravdanoj nekomercijalnom svrhom;
- 3) i/ili ponovnog korišćenja za potrebe javne bezbjednosti ili upravnog ili sudskog postupka;
- 4) podataka od strane korisnika iz člana 48a stav 1 tačka 2 ovog zakona, a radi olakšavanja pristupa tim bazama podataka.

Djelatnost

Član 147

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je svaka organizacija koja je u skladu sa zakonom ili prenosom prava, odobrenjem ili ugovorom ovlašćena da upravlja autorskim ili

srodnim pravima u ime više od jednog nosioca prava, radi zajedničke koristi tih nosioca prava, kao isključivom ili glavnom djelatnošću i koja je:

- 1) u svojini svojih članova ili pod njihovim nadzorom i/ili;
- 2) organizovana na neprofitnoj osnovi.

Član organizacije za kolektivno ostvarivanje prava je nosilac prava, lice koje zastupa nosioce prava, uključujući i druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja nosilaca prava, koje ispunjava uslove za članstvo u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava i koje je primljeno u članstvo.

Organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava osnivaju autori i nosioci srodnih prava ugovorom, kao neprofitnu nevladinu organizaciju, sa svojstvom pravnog lica.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da se registruje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju oblici obavljanja djelatnosti, nakon dobijanja dozvole iz člana 150 stav 1 ovog zakona.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u svoje ime, a za račun svojih članova ostvaruje autorska i druga prava na njihovim objavljenim autorskim djelima, odnosno predmetima srodnih prava (u daljem tekstu: predmeti zaštite).

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da djeluje u najboljem interesu nosilaca prava čija prava zastupa i ne smije da im nameće obaveze koje nijesu neophodne za zaštitu njihovih prava i interesa ili za efikasno upravljanje tim pravima.

Djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava može da se obavlja samo na osnovu dozvole Ministarstva.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Član 148

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti iz člana 147 stav 7 ovog zakona, podnosi se osnivački akt, statut, predugovor o zastupanju članova, podaci o broju autora, odnosno nosilaca prava koji su ovlastili organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ostvaruje prava na njihovim djelima, odnosno predmetima srodnih prava, popis djela, odnosno predmeta srodnih prava koji će činiti repertoar organizacije, dokaz o uplati propisane administrativne takse i drugi dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 149 ovog zakona.

Ministarstvo je dužno da o zahtjevu pravnog lica odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Oblici kolektivnog ostvarivanja prava

Član 148a

Dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava se može izdati organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava radi:

- 1) kolektivnog ostvarivanja na dobrovoljnoj osnovi;
- 2) kolektivnog ostvarivanja na dobrovoljnoj osnovi sa proširenim dejstvom iz člana 167 ovog zakona, ili
- 3) obaveznog kolektivnog ostvarivanja prava iz člana 155 ovog zakona.

U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može da ostvaruje samo prava na predmetu zaštite za koji su nosioci prava ustupili ostvarivanje svojih prava organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

Uslovi za obavljanje djelatnosti

Član 149

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava može da obavlja pravno lice koje:

- 1) ima statut i druga opšta akta u skladu sa ovim zakonom;
- 2) je upisano u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa;
- 3) ima zaključene predugovore o zastupanju većine domaćih nosioca prava za predmete zaštite na koja se odnosi djelatnost;
- 4) ima zaposleno najmanje jedno lice sa završenim VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja iz oblasti prava i najmanje jedno lice sa završenim VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja iz oblasti ekonomije;
- 5) raspolaže poslovnim prostorom u svojini ili zakupu opremljenim neophodnom informatičkom i komunikacionom opremom.

Oduzimanje dozvole

Član 151

Ministarstvo će oduzeti dozvolu organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava:

- 1) na zahtjev organizacije;
- 2) ako organizacija prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti utvrđene ovim zakonom;
- 3) ako organizacija u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti u radu.

Prije oduzimanja dozvole iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana Ministarstvo će, u pisanoj formi, ukazati na nepravilnosti u radu organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, naložiti mjere i odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

Obavezno kolektivno ostvarivanje prava

Član 155

Izuzetno od člana 146 stav 1 ovog zakona, nosilac autorskog ili srodnog prava može samo kolektivno ostvarivati pravo:

- 1) kablovske retransmisije predmeta zaštite, osim emisija radiodifuznih organizacija iz sopstvene produkcije, bez obzira da li se radi o njihovim sopstvenim pravima ili pravima stečenim od drugih nosioca prava;
- 2) davanja na poslugu iz člana 24 stav 2 ovog zakona;
- 3) na naknadu za umnožavanje za privatne potrebe;
- 4) na naknadu za umnožavanje aktuelnih članaka iz dnevnih i periodičnih štampanih medija iz člana 46 stav 1 tačka 3 ovog zakona;
- 5) na naknadu za umnožavanje aktuelnih članaka iz dnevnih i periodičnih štampanih medija za potrebe pregleda štampe (klipinga) iz člana 46 stav 1 tačka 3 ovog zakona;
- 6) na godišnju dodatnu naknadu za interpretatore iz člana 130b ovog zakona.

Principi obaveznog kolektivnog ostvarivanja prava kablovske retransmisije

Član 155a

U slučaju kolektivnog ostvarivanja prava kablovske retransmisije predmeta zaštite u skladu sa članom 155 stav 1 tačka 1 ovog zakona, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja upravlja pravima iste vrste ovlašćena je da upravlja i pravima nosioca prava koji je nije ovlastio za takvo upravljanje.

Ako više od jedne organizacije za kolektivno ostvarivanje prava upravlja pravima iste vrste, nosilac prava ima pravo da izabere koja od ovih organizacija je ovlašćena da upravlja njegovim pravima.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana dužna je da jednako postupa prema nosiocima prava koji su je ovlastili za upravljanje njihovim pravima kablovske retransmisije i nosiocima prava iz stava 1 ovog člana.

Nosilac prava ima pravo da traži naknadu po osnovu prava kablovske retransmisije u roku od tri godine od dana od kada je kablovska retransmisija predmeta zaštite izvršena.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i korisnici dužni su da vode pregovore za izdavanje ovlašćenja, odnosno ustupanje tih prava u dobroj vjeri.

Principi pregovaranja između kablovskih operatera i radiodifuznih organizacija u vezi sa kablovskom retransmisijom

Član 155b

Kablovski operateri i radiodifuzne organizacije koje imaju pravo kablovske retransmisije dužni su da vode pregovore za izdavanje ovlašćenja, odnosno ustupanje tih prava u dobroj vjeri.

Obaveze lica koja upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava

Član 159a

Lica koja upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, dužna su da poslovanjem upravljaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika i stručnjaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da poslovanje organizacije za kolektivno ostvarivanje prava vrše na način da interes organizacije ne podrede privatnom interesu, kao i da ne izazovu sukob interesa u vršenju svojih poslova i zadataka.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da u poslovanje uvede i primjenjuje postupke kojima se izbjegava sukob interesa.

Ako se sukob interesa iz stava 3 ovog člana ne može izbjeći, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da utvrdi, upravlja, nadzire i identifikuje stvarne ili moguće sukobe interesa, radi sprečavanja negativnog uticanja na zajedničke interese nosilaca prava koje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava zastupa.

Lice koje upravlja poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, dužno je da opštoj skupštini članova, jednom godišnje dostavi izjavu o:

- 1) koristi koju ima od organizacije za kolektivno ostvarivanje prava;
- 2) naknadama i drugim podsticajima ostvarenim u prethodnoj finansijskoj godini od organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, uključujući druge podsticaje kao što su novčani i nenovčani podsticaji, izdvajanja u penzijske fondove, pravo na druge nagrade i otpremninu;

- 3) novčanim iznosima koje je kao nosilac prava primio u prethodnoj finansijskoj godini od organizacije za kolektivno upravljanje pravima;
- 4) stvarnim ili mogućim sukobima interesa između interesa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i ličnih interesa ili između bilo kakvih obaveza prema organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava i bilo kakvih obaveza prema drugom fizičkom ili pravnom licu.

Odbici Član 162

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da nosioca prava obavijesti o naknadama za upravljanje i odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava, prije dobijanja njegovog pristanka za upravljanje pravima.

Naknada iz stava 1 ovog člana je iznos koji naplaćuje, odbija ili kompenzuje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava od prihoda od prava ili bilo kojeg drugog prihoda koji proizilazi iz ulaganja prihoda od prava, radi pokrivanja troškova upravljanja autorskim ili srodnim pravima.

Naknade za upravljanje ne smiju da budu veće od stvarnih i opravdanih troškova upravljanja autorskim i srodnim pravima koje snosi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

Odbici iz stava 1 ovog člana, moraju biti primjereni uslugama koje organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pruža nosiocima prava, uključujući, po potrebi, usluge iz stava 6 ovog člana i utvrđuju se na osnovu objektivnih kriterijuma u skladu sa članom 158 stav 3 tačka 6 ovog zakona.

Zahtjevi koji se primjenjuju za korišćenje i transparentnost korišćenja odbijenih ili kompenzovanih iznosa za naknade za upravljanje primjenjuju se na bilo koje odbitke učinjene za pokrivanje troškova upravljanja autorskim ili srodnim pravima.

Ako organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pruža društvene, kulturne ili obrazovne usluge (novčana socijalna pomoć, stipendije, podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica i drugo) koje se finansiraju odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava, te usluge se moraju pružati na osnovu objektivnih kriterijuma, naročito u odnosu na pristup i obim usluga i ne smiju preći iznos od 10% prihoda od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava.

Poseban slučaj raspodjele Član 163

Ako nije drugačije dogovoreno između različitih grupa zainteresovanih nosilaca prava, prihodi ostvareni od naknada iz člana 36 stav 2 ovog zakona raspodjeljuju se od naknada za:

- 1) tehničke uređaje i prazne nosače zvuka:
 - 50% autorima muzičkih djela,
 - 25% interpretatorima,
 - 25% proizvođačima fonograma;
- 2) tehničke uređaje i prazne nosače slike:
 - 50% koautorima audiovizuelnih djela i autorima posebnih doprinosa audiovizuelnih djela,
 - 25% interpretatorima,

- 25% filmskim producentima.

Prihodi ostvareni od naknade iz člana 36 stav 3 ovog zakona raspodjeljuju se:

- 50% autorima pisanih djela;
- 50% izdavačima knjiga i časopisa.

Prihodi ostvareni od naknade iz člana 46 stav 1 tačka 3 ovog zakona raspodjeljuju se:

- 50% autorima djela;
- 50% izdavačima medija.

Autori i izvođači se ne mogu odreći prava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana i ne mogu tim pravom raspolagati.

Kolektivno ostvarivanje prava na dobrovoljnoj osnovi sa proširenim dejstvom **Član 167**

Djelatnost organizacije osnovane na dobrovoljnoj osnovi se, u skladu sa ovim članom, proširuje i na ostvarivanje prava na predmetima zaštite nosilaca prava koji nijesu ustupili ostvarivanje svojih prava organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava svih nosilaca prava u pogledu predmeta nad kojima vrši zaštitu pod uslovom da:

- 1) je individualno ostvarivanje prava složeno ili nepraktično i kao takvo se uobičajeno kolektivno ostvaruje;
- 2) organizacija za kolektivno ostvarivanje prava predstavlja pored nosilaca prava iz Crne Gore i strane nosioce prava na osnovu bilateralnih sporazuma sa inostranim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava.

Nosilac prava koji odluči da svoja prava ostvaruje individualno dužan je da o toj odluci obavijesti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana, najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće godine.

U slučaju iz stava 3 ovog člana organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da od 1. januara naredne godine prestane sa kolektivnim ostvarivanjem prava podnosioca obavještenja.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana dužna je da o odluci iz stava 3 ovog člana obavijesti korisnike sa kojima ima zaključene ugovore do 1. januara godine u kojoj prestaje sa kolektivnim ostvarivanjem prava podnosioca obavještenja.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana, dužna je da prilikom raspodjele ukupno ostvarenih prihoda, izvrši obaveze prema nosiocima prava koji nijesu dostavili obavještenje iz stava 3 ovog člana, pod istim uslovima pod kojima te obaveze izvršava prema svojim članovima.

Odredba stava 6 ovog člana primjenjuje se i na nosioce prava koji dostave obavještenje iz stava 3 ovog člana, do isteka godine u kojoj je obavještenje dostavljeno.

Tarifa **Član 171**

Tarifom se utvrđuje primjerena visina naknade za pojedine oblike korišćenja predmeta zaštite.

Tarife za ekskluzivna prava i prava na naknadu moraju biti primjerene, naročito u odnosu na ekonomsku vrijednost korišćenja prava u trgovini imajući u vidu vrstu i obim korišćenja

djela i drugih sadržaja, kao i ekonomsku vrijednost usluge pružene od strane organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dužne su da obavijeste korisnika o kriterijumima na osnovu kojih su određeni iznosi tarifa.

Tarifa iz stava 1 ovog člana utvrđuje se:

- 1) u procentu od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem predmeta zaštite (organizator koncerata, plesna škola, disko klub);
- 2) u procentu od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem predmeta zaštite, ako se ne može utvrditi dio prihoda koji se ostvaruje korišćenjem predmeta zaštite (emitovanje radio-difuznih organizacija, kablovska retransmisija);
- 3) u procentu od troškova za korišćenje predmeta zaštite ako korisnik ne ostvaruje prihode;
- 4) srazmjerno prihodu ostvarenom korišćenjem predmeta zaštite kada se prihod ostvaruje korišćenjem zaštićenih i nezaštićenih predmeta zaštite;
- 5) u paušalnom iznosu od broja korišćenja predmeta zaštite ako iskorišćavanje predmeta zaštite nije neophodno za obavljanje djelatnosti korisnika ili ako se prihodi, odnosno troškovi za korišćenje predmeta zaštite ne mogu tačno utvrditi i/ili ako utvrđivanje tih prihoda iziskuje nesrazmjerne troškove.

Za utvrđivanje tarifa iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir i sljedeći kriterijumi:

- 1) trajanje i broj korišćenja predmeta zaštite;
- 2) broj potencijalnih krajnjih korisnika na određenom području i u određenom vremenskom periodu;
- 3) svrha korišćenja (komercijalna i nekomercijalna);
- 4) status korisnika (omladinske ili studentske organizacije, organizacije lica sa invaliditetom, neprofesionalne organizacije, manjine).

Bruto prihod korisnika iz stava 4 tač. 1 i 2 ovog člana obuhvata sve prihode korisnika ostvarene obavljanjem djelatnosti, umanjene za iznos poreza na dodatu vrijednost.

Postupak zaključivanja zajedničkog sporazuma

Član 173

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pokreće postupak za zaključivanje zajedničkog sporazuma objavljivanjem poziva u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na svojoj internet stranici, udruženjima korisnika, individualnim korisnicima i udruženjima privrednika da u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana objavljivanja poziva otpočnu pregovore.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da pripremi i sa pozivom iz stava 1 ovog člana na svojoj internet stranici objavi nacrt zajedničkog sporazuma, sa obrazloženjem, i dostavi ga pisanim putem subjektima iz stava 1 ovog člana.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da zaključeni zajednički sporazum podnese Ministarstvu na odobrenje u roku od pet dana od dana zaključivanja.

Ministarstvo odobrava zajednički sporazum iz stava 3 ovog člana ako utvrdi da ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Alternativno rješavanje sporova posredovanjem

Član 176

Postupak posredovanja može se pokrenuti ako se ne postigne sporazum u vezi sa:

- 1) tarifama i zajedničkim sporazumima iz čl. 171, 172, 173 i 174a ovog zakona;
- 2) odobrenjem za korišćenje djela i/ili predmeta srodnih prava za kablovsku retransmisiju emitovanja.

Pokretanjem postupka posredovanja ne dovodi se u pitanje primjena privremene tarife utvrđene u skladu sa članom 174 ovog zakona do konačnog rješenja spora.

Postupak posredovanja može se pokrenuti i u vezi sa:

- 1) svim drugim sporovima između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, članova organizacija za kolektivno upravljanje, nosilaca prava ili korisnika u vezi sa primjenom odredbi ovog zakona o kolektivnom ostvarivanju prava;
- 2) primjenom odredbi čl. 180a do 180k ovog zakona koje se odnose na organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava osnovanu na teritoriji Crne Gore, koja izdaje ili nudi izdavanje ovlaštenje za online prava na muzičkim djelima za područje više država i to u odnosu na sporove sa:
 - a) postojećim ili potencijalnim pružaocem online usluga u vezi sa primjenom čl. 165 i 165a i čl. 180c do 180f ovog zakona;
 - b) jednim ili više nosilaca prava u vezi sa primjenom čl. 180c do 180j ovog zakona;
 - c) drugom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava u vezi sa primjenom čl. 180c do 180i ovog zakona.

Na postupke posredovanja iz st. 1 i 3 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje posredovanje, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Posrednik može biti lice koje ispunjava opšte uslove za posrednika propisane zakonom kojim se uređuje posredovanje i koje ima iskustvo u oblasti autorskog i srodnih prava.

U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraće se da su stranke prihvatile predlog posrednika za rješenje spora, ako nijedna od njih ne uloži prigovor u roku od tri mjeseca od dana prijema predloga posrednika.

Sudski postupci

Član 176a

Odredbe čl. 175 i 176 ovog zakona ne utiču na pravo strana u sporu da radi zaštite svojih prava pokrenu postupak pred nadležnim sudom.

Nadzor nad radom organizacije za kolektivno ostvarivanje prava

Član 177

Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organizacije za kolektivno ostvarivanje prava vrši Ministarstvo.

Nadzor iz stava 1 ovog člana može biti redovni i vanredni.

Redovni nadzor je nadzor koji Ministarstvo obavlja u toku godine, bez zahtjeva zainteresovanih lica, uvidom u podatke, akte, isprave, poslovne knjige i drugu dokumentaciju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Vanredni nadzor može se izvršiti nakon dobijanja inicijative od strane članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, nosilaca prava, korisnika, druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ili bilo kog drugog zainteresovanog lica u kojoj se navode radnje i

okolnosti koje po njihovom mišljenju predstavljaju povredu odredbi čl. 147 do 180k ovog zakona.

Ministarstvo je dužno da razmotri navode iz inicijative i o preduzetim radnjama obavijesti podnosioca inicijative.

Osim u slučaju iz stava 4 ovog člana, Ministarstvo može izvršiti vanredni nadzor ukoliko na bilo koji drugi način dođe do saznanja o mogućim nepravilnostima u radu organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je dužna da na zahtjev i u roku koji odredi Ministarstvo pripremi tačne i potpune podatke, stavi na uvid isprave, poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja je potrebna za vršenje nadzora.

Ministarstvo ima pravo da njegovi predstavnici prisustvuju sjednicama organa organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, postavljaju pitanja, traže objašnjenja i daju preporuke.

Nadzor nad korisnicima

Član 178

Nadzor nad zakonitošću postupanja korisnika u smislu člana 146 i čl. 147 do 180k ovog zakona vrši Ministarstvo, izuzev u slučaju iz čl. 170 i 199 st. 4 i 6 ovog zakona.

Ministarstvo će na zahtjev organizacije za kolektivno ostvarivanje prava zabraniti održavanje muzičkog događaja korisniku koji bez ovlašćenja izdatog u skladu sa članom 165 ovog zakona koristi ili namjerava da koristi predmet zaštite.

Ostvarivanje ograničenja prava

Član 188

Radnje iz člana 185 ovog zakona ne smatraju se povredom ako se vrše u okviru ograničenja iz čl. 49 i 54 ovog zakona.

Nosilac prava koji upotrebljava tehnološke mjere po ovom zakonu dužan je, na zahtjev i bez odugovlačenja, da nudi primjerena sredstva za ostvarivanje sadržajnih ograničenja prava za:

- 1) lica sa invaliditetom;
- 1a) korisnike iz člana 48a stav 1 tačka 2 ovog zakona i ovlašćena lica iz člana 48b stav 4 ovog zakona;
- 2) školsku nastavu;
- 3) privatno ili drugo interno umnožavanje;
- 4) efemerni snimci radiodifuzne organizacije.

Ako nosilac prava ne omogući sredstva iz stava 2 ovog člana, korisnici mogu pokrenuti kolektivni spor.

Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne važe za tehnološke mjere:

- 1) koje nosioci prava dobrovoljno primjenjuju, uključujući one tehnološke mjere koje se primjenjuju za sprovođenje sporazuma o ostvarivanju ograničenja između nosioca prava i korisnika ili za sprovođenje odluka u kolektivnom sporu;
- 2) za predmete zaštite koji su stavljeni na raspolaganje javnosti u skladu sa članom 31 ovog zakona prema dogovorenim ugovornim uslovima.

Odredba stava 4 tačka 2 ovog člana ne primjenjuje se na ograničenja iz člana 48b stav 1 ovog zakona.

Pravo na informacije

Član 190

U postupku zbog povrede prava po ovom zakonu sud može odrediti, na osnovu opravdanog i srazmjernog zahtjeva stranke, da pretpostavljeni povredilac dostavi informaciju o izvoru i distribucijskim mrežama robe ili usluga koja vrijeđa pravo po ovom zakonu.

Sud može odrediti da informaciju iz stava 1 ovog člana dostavi i lice za koje utvrdi da u komercijalne svrhe:

- 1) posjeduje robu koja je predmet povrede;
- 2) koristi usluge koje su predmet povrede;
- 3) pruža usluge koje se koriste u aktivnostima za vršenje povrede;
- 4) bilo naznačeno od lica iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava da je umiješano u proizvodnju, izradu ili distribuciju robe ili nuđenju usluga.

Smatra se da je radnja izvršena u komercijalne svrhe ako se vrši za neposrednu ili posrednu imovinsku korist.

Informacija iz stava 1 ovog člana može obuhvatiti:

- 1) imena i adrese proizvođača, zanatlija, distributera, dobavljača ili drugih prethodnih nosilaca robe ili usluga, kao i namjeravanih prodavaca na veliko i malo;
- 2) informaciju o proizvedenim, izrađenim, nabavljenim, primljenim i naručenim količinama, kao i o postignutoj cijeni robe ili usluga.

Lica iz st. 1 i 2 ovog člana mogu odbiti pružanje informacije shodno drugim propisima.

Tužbeni zahtjevi

Član 192

U slučaju povrede isključivih prava po ovom zakonu, nosilac prava može tužbom zahtijevati da se o trošku povredilaca:

- 1) utvrdi povreda prava;
- 2) zabrani vršenje povreda i vršenje buduće povrede;
- 3) povuku predmeti povrede iz komercijalnih tokova, uzimajući u obzir interese savjesnih trećih lica;
- 4) ispravi stanje prouzrokovano povredom;
- 5) potpuno uklone predmeti povrede iz komercijalnih tokova;
- 6) unište predmeti povrede;
- 7) unište sredstva povrede, koja se uglavnom upotrebljavaju za činjenje povreda;
- 8) predmeti povrede predaju nosiocu prava uz povraćaj troškova njihove proizvodnje povrediocu;
- 9) objavi presuda o povredi prava.

Sud može odrediti da povredilac, umjesto zahtjeva iz stava 1 tač. 3 do 8 ovog člana, plati nosiocu prava naknadu štete.

Kod odlučivanja o zahtjevima iz stava 1 tač. 3 do 8 i stava 2 ovog člana sud uzima u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito srazmjernost između ozbiljnosti povrede i traženog zahtjeva, interes nosioca prava za efikasnu zaštitu prava, satisfakciju nosioca prava da primi novčanu odštetu umjesto nenovčanih mjera itd.

Odredbe stava 1 tač. 4 i 6 ovog člana ne odnose se na izgrađene arhitektonske objekte, osim ako je uništenje objekta nužno prema okolnostima slučaja.

Nadzor

Član 199

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše:

- 1) organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, preko tržišne inspekcije i turističke inspekcije;
- 2) organ uprave nadležan za poslove poreza, preko poreske inspekcije;
- 3) Agencija.

Tržišni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom odnosno robe kojom se povređuju autorska i srodna prava.

Turistički inspektor vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga u slučaju korišćenja autorskih i srodnih prava u oblasti turizma i ugostiteljstva bez regulisanja obaveze plaćanja naknade za korišćenje tih prava u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se uređuje kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Poreski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću korišćenja računarskih programa koje u obavljanju poslovnih aktivnosti koriste privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti.

Agencija vrši inspekcijski nadzor nad:

- 1) pružaocima audiovizuelnih medijskih usluga i kontroliše da li se u okviru programskog sadržaja neovlašćenim emitovanjem, reemitovanjem i kablovskom retransmisijom autorskih djela ili predmeta srodnih prava povređuje autorsko ili srodno pravo;
- 2) operatorima elektronskih komunikacionih mreža i kontroliše da li neovlašćeno reemituju programski sadržaj pružaoca medijske usluge.

Robom kojom se povređuju autorska i srodna prava u smislu čl. 199 do 199e ovog zakona smatra se primjerak zaštićenog autorskog djela ili predmeta srodnog prava koji je umnožen bez saglasnosti autora ili nosioca srodnog prava u slučajevima kada je ta saglasnost neophodna u skladu sa ovim zakonom, odnosno roba koja sadrži zaštićeno autorsko djelo ili predmet srodnog prava, koja je izrađena bez saglasnosti nosioca prava (piratizovano autorsko djelo), kao i kalup ili matrica koji se koriste za njihovo umnožavanje odnosno izradu.

Član 200

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, ako:

- 1) ne upravlja pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima iz člana 154 stav 1 ovog zakona, ako to upravljanje spada u njenu djelatnost, osim ako postoje opravdani razlozi za odbijanje tog upravljanja (član 154 stav 3);
- 2) nosioce prava čija prava ostvaruje ne informiše o uslovima pod kojima nosilac prava može da prenese ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje svojih prava, vrsta prava, vrsta djela ili drugih sadržaja čije upravljanje je povjereno toj organizaciji (član 154 stav 5);
- 3) informaciju o pravima koje nosioci prava imaju u skladu sa članom 154 st. 1 do 7 i članom 154a ovog zakona ne objavi na svojoj internet stranici (član 154 stav 8);
- 4) u pisanoj formi ne obavijesti nosioce prava o pravima iz člana 154 st. 1 do 7 i člana 154a ovog zakona, kao i o uslovima za ostvarivanje prava iz člana 154 stav 5 ovog zakona, prije davanja ovlašćenja za upravljanje tim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima (član 154 stav 9);

5) ograničava korišćenje prava iz člana 154a st. 1, 2 i 3 ovog zakona, isticanjem uslova da za ostvarivanje tih prava zahtijeva da se upravljanje pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima koji su predmet otkazivanja ili povlačenja povjeri drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava (član 154a stav 4);

6) kao člana ne prihvati nosioca prava i lice koje zastupa nosioca prava, uključujući i druge organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja nosioca prava, ako ispunjavaju uslove za članstvo koji se zasnivaju na objektivnim, transparentnim i nediskriminatornim kriterijumima (član 154b stav 1);

7) uslove za članstvo iz člana 154b stav 1 ovog zakona ne utvrdi statutom ili drugim opštim aktom kojim se utvrđuju uslovi za članstvo i ne učini ih javno dostupnim na svojoj internet stranici (član 154b stav 2);

8) odbije da prihvati zahtjev za članstvo, a nosiocu prava ne pruži obrazložene razloge za odbijanje (član 154b stav 3);

9) ne omogući članovima da sa njom komuniciraju posredstvom elektronskih sredstava komunikacije, uključujući i komunikaciju radi ostvarivanja članskih prava (član 154b stav 4);

10) ne vodi ažurnu evidenciju o svojim članovima (član 154b stav 5);

11) sva prava koja pripadaju njenim članovima shodno ne primijeni i na nosioce prava koji nijesu njeni članovi, a koje zastupa na osnovu zakona, ustupanja prava ili ugovora, osim prava koja se odnose na upravljanje i odlučivanje u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava (član 154c);

12) opšta skupština članova detaljnije ne odredi uslove za korišćenja prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze od ulaganja prihoda od prava (član 158 stav 6);

13) u poslovnim knjigama ne vodi odvojeno prihode od prava i prihode koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava (član 161 stav 3 tačka 1);

14) u poslovnim knjigama ne vodi odvojeno sopstvenu imovinu i prihode iz te imovine, naknada za upravljanje ili drugih aktivnosti (član 161 stav 3 tačka 2);

15) prihode od prava i prihode koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava koristi u svrhe različite od raspodjele nosiocima prava, osim ako je korišćenje prihoda od prava ili prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava, odnosno odbijanje ili kompenzacija naknada za upravljanje dozvoljena opštim aktom iz člana 158 stav 3 tač. 3 do 11 ovog zakona (član 161 stav 4);

16) nosioca prava ne obavijesti o naknadama za upravljanje i odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava, prije dobijanja njegovog pristanka za upravljanje pravima (član 162 stav 1);

17) iznose koji pripadaju nosiocima prava ne raspodjeljuje i ne isplaćuje redovno i tačno, u skladu s opštim aktom iz člana 158 stav 3 tačka 3 ovog zakona (član 162a stav 1);

18) ne preduzme sve neophodne mjere radi utvrđivanja i pronalaženja nosilaca prava (član 162b stav 1);

19) najkasnije tri mjeseca od isteka roka iz člana 162a stav 3 ovog zakona, na svojoj internet stranici ne učini dostupnim informacije o djelima i drugim sadržajima za koje jedan ili više nosilaca prava nijesu utvrđeni ili pronađeni nosiocima prava koje zastupa ili licima koja zastupaju nosioce prava, kada su ti subjekti članovi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava (član 162b stav 2 tačka 1);

20) najkasnije tri mjeseca od isteka roka iz člana 162a stav 3 ovog zakona, na svojoj internet stranici ne učini dostupnim informacije o djelima i drugim sadržajima za koje jedan ili više nosilaca prava nijesu utvrđeni ili pronađeni svim organizacijama za

kolektivno ostvarivanje prava sa kojima ima zaključene sporazume o zastupanju (član 162b stav 2 tačka 2);

21) pored preduzimanja mjera iz člana 162b st. 1 i 2 ovog zakona ne provjeri i evidenciju iz člana 154b stav 5 ovog zakona i druge dostupne evidencije (član 162b stav 4);

22) javno ne objavi informaciju o tome da mjere iz člana 162b st. 1 do 4 ovog zakona ne daju rezultate, najkasnije godinu dana nakon isteka perioda od tri mjeseca iz člana 162b stav 2 ovog zakona (član 162b stav 5);

23) najmanje jednom godišnje, svakom nosiocu prava kojem je dužna da isplati iznos nastao po osnovu prihoda od prava ili je izvršila plaćanje u periodu na koje se informacije odnose, ne učini dostupnim informacije iz člana 164 stav 1 ovog zakona;

24) opredijeli prihode od prava i kao članove ima lica koja su odgovorna za raspodjelu prihoda od prava nosiocima prava, a informacije iz člana 164 stav 1 ovog zakona ne dostavi tim licima pod uslovom da oni nemaju te informacije (član 164 stav 2);

25) pravi razliku ili nejednako postupa prema nosiocima prava čijim pravima upravlja u skladu sa sporazumom o zastupanju u odnosu na ostale nosioce prava, naročito u pogledu tarifa, naknada za upravljanje, kao i uslova za naplatu prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava (član 164a stav 2);

26) drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava koju zastupa na osnovu sporazuma o zastupanju obračunava odbitke od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze od ulaganja prihoda od prava bez njene izričite saglasnosti, osim naknade za upravljanje (član 164a stav 3);

27) redovno, pažljivo i tačno ne raspodjeljuje i ne isplaćuje iznose sredstava koji pripadaju drugim organizacijama iz člana 164a stav 3 ovog zakona (član 164a stav 4);

28) ne izvrši raspodjelu organizacijama iz člana 164a stav 3 ovog zakona i ne isplati im pripadajuće iznose novčanih sredstava bez odlaganja, a najkasnije devet mjeseci od kraja finansijske godine u kojoj je prihod od prava naplaćen, osim ako opravdani razlozi, naročito u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava, sprječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da isplatu izvrši u propisanom roku (član 164a stav 5);

29) nosiocima prava ne raspodijeli i ne isplati pripadajuće iznose bez odlaganja, a najkasnije šest mjeseci od prijema tih iznosa, osim ako opravdani razlozi, naročito u vezi sa izvještavanjem od strane korisnika, utvrđivanjem prava, nosilaca prava ili povezivanjem informacija o djelima i drugim sadržajima sa nosiocima prava, sprječavaju organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ispoštuje taj rok (član 164a stav 6);

30) korisnicima u postupku vođenja pregovora ne pruži sve informacije potrebne za izdavanje ovlašćenja (član 165 stav 4);

31) ne postupi u skladu sa članom 165a stav 1 ovog zakona;

32) ne postupi u skladu sa članom 165a stav 2 ovog zakona;

33) ne omogući korisnicima, gdje je to primjenjivo, da sa njom komuniciraju elektronskim putem u svrhu izvještavanja o korišćenju ovlašćenja (član 165a stav 4);

34) korisniku ne izda račun koji sadrži podatke iz člana 165b ovog zakona;

35) najmanje jednom godišnje, elektronskim putem organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, za period na koji se informacije odnose, a koji odrede te organizacije, ne učini dostupnim informacije iz člana 166 ovog zakona;

36) na osnovu obrazloženog zahtjeva, elektronskim putem i bez odlaganja organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, nosiocu prava i korisniku ne učini dostupnim informacije iz člana 166a ovog zakona;

37) na svojoj internet stranici ne objavi i u roku od sedam dana od nastanka promjene ne ažurira informacije iz člana 166b ovog zakona;

38) ne sačini i na svojoj internet stranici ne objavi godišnji izvještaj o transparentnosti za svaku finansijsku godinu, najkasnije osam mjeseci od kraja te finansijske godine (član 166c stav 1);

39) zajednički sporazumi iz člana 172 st. 1 do 4 i člana 173 ovog zakona ne objavi u „Službenom listu Crne Gore“, nakon dobijanja odobrenja zajedničkog sporazuma od strane Ministarstva (član 172 stav 5);

40) ne pripremi i sa pozivom iz člana 173 stav 1 ovog zakona na svojoj internet stranici ne objavi nacrt zajedničkog sporazuma, sa obrazloženjem i ne dostavi ga subjektima iz člana 173 stav 1 ovog zakona (član 173 stav 2);

41) zaključeni zajednički sporazum ne podnese Ministarstvu na odobrenje u roku od pet dana od dana zaključenja (član 173 stav 3);

42) statutom ne predvidi mogućnost podnošenja prigovora i efikasne i blagovremene postupke za odlučivanje po prigovorima svojim članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, i ne organizuje prijem i odlučivanje po prigovorima u primjerenim rokovima, naročito u odnosu na ovlašćenja za upravljanje pravima, prestanak ili povlačenje prava, uslove za članstvo, naplatu iznosa koji pripadaju nosiocima prava, odbicima i raspodjelama (član 175 stav 1);

43) u roku od osam dana od dana prijema prigovora u pisanoj formi ne odgovori na prigovore članova ili organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju (član 175 stav 2);

44) odbije prigovor iz člana 175 stav 2 ovog člana, a ne obrazloži razloge za odbijanje prigovora (član 175 stav 3);

45) Ministarstvu ne dostavi, u roku od tri dana od dana donošenja i utvrđivanja, odnosno zaključivanja i prijema akte, tarife, uslove, sporazume, odluke i izvještaje navedene u članu 179 stav 1 ovog zakona;

46) ne obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni lica ovlašćenih za zastupanje organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u roku od tri dana od dana promjene lica (član 179 stav 2);

47) na zahtjev Ministarstva, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, ne dostavi tražene informacije i podatke iz okvira svoje djelatnosti (član 179 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Odložena primjena Član 206d

Odredbe člana 28a, člana 42 stav 2, člana 48c stav 5, člana 69a stav 5, člana 69b stav 2, člana 69d, člana 69e st. 4 i 5, člana 69f stav 4, člana 142 stav 2, člana 145a st. 4, 5 i 6, člana 154 st. 2 i 4, člana 165 stav 7, člana 178, člana 180I stav 3 i člana 206g ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Odredbe čl. 180a do 180k ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2019. godine.



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382/20 231-535
fax: +382/20 231-592
www.gov.me/szz

Broj: 03-040/24-958/2

10. septembra 2024. godine

Za: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Gospodinu Niku Gjelošaju, ministru

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Primljeno	Org. jed.	Redni broj	Priilog	Vrijednost
12. 09. 2024.	009	328/24	3450/1	

Veza: Br: 0090301-328/24-3450/1 od 29. jula 2024. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima**

Poštovani gospodine Gjelošaj,

Na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date predstavniku obrađivača u neposrednoj saradnji 9. i 10. septembra 2024. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.

Napominjemo da će ovaj Sekretarijat, nakon usklađivanja teksta zakona sa mišljenjem Evropske komisije, dati mišljenje na inovirani tekst Predloga zakona.





Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Primljena:				
Org. jed.	Jed. klas. max.	Radni broj	Prilog	Vrijednost
009	- 328	24 - 3450	2	

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/24-5356/2

Podgorica, 28.08.2024. godine

Za: **MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**, Rimski trg 46, Podgorica

gospodinu, Niku Gjeloshaju, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima

Veza: Vaš akt br. 0090301-328/24-3450/4 od 29.07.2024. godine

Poštovani gospodine Gjeloshaj,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima*,
Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst *Predloga zakona*, navodi se da za implementaciju propisa nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, kao i da iz zakona i podzakonskih akata ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Shodno navedenom, **Ministarstvo finansija**, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima*.

S poštovanjem,



Kontakt osobe:
mr Ivana Radojičić, Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika, ivana.radojicic@mif.gov.me;
Lidija Špadijer, Direktorat za državni budžet, lidija.spadijer@mif.gov.me.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo ekonomskog razvoja

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima pristupilo se primarno sa ciljem harmonizacije pojedinih odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u oblasti autorskog i srodnih prava, unaprjeđenja zaštite ovih prava uslovljene kontinuiranim razvojem informaciono - komunikacionih tehnologija, kreiranja osnova za dodatni razvoj u oblasti istraživanja kroz propisivanje prava na rudarenje teksta i podataka, utvrđivanja dodatnih ograničenja autorskog prava i srodnih prava u svrhu istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturnog nasljeđa, uvođenja srodnog prava izdavača štampanih publikacija i unaprjeđenja pojedinih odredbi važećeg zakona u dijelu koji se odnosi na kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.
- Uzroci problema su:
 - neusklađenost postojećeg zakona sa 1) Direktivom (EU) 2019/789 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. aprila 2019. o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prenose organizacija za radiodifuziju i retransmisiju televizijskih i radijskih programa i o izmjeni Direktive Savjeta 93/83/EEZ i 2) Direktivom (EU) 2019/790 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. aprila 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ;
 - izuzetno veliki obim čuvanja djela i davanja javnosti pristupa djelima zaštićenim autorskim pravom od strane pružalaca usluga dijeljenja internetskog sadržaja odnosno putem njihovih platformi;
 - nepostojanje adekvatnog pravnog osnova za rudarenje teksta i podataka od strane istraživačkih organizacija, ustanova kulturnog nasljeđa i drugih subjekata, kao i nezaokružen okvir u pogledu dozvoljenih ograničenja autorskog i srodnih prava za potrebe istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturnog nasljeđa;
 - nepostojanje zasebnog srodnog prava izdavača štampanih publikacija;
 - nedovoljno razrađene pojedine odredbe važećeg zakona u vezi sa kolektivnim ostvarivanjem autorskog i srodnih prava.
- Posljedice problema su, između ostalog, sledeće:
 - sistem zaštite autorskog i srodnih prava koji je u pojedinim djelovima različit od sistema koji je na snazi u Evropskoj uniji;
 - potencijalni nedostatak adekvatnog pravnog osnova za zaštitu prava autora i nosilaca srodnih prava u oblastima koje su predmet uređenja ovog predloga zakona;
 - ograničenja u pogledu rudarenja teksta i podataka i primjene dozvoljenih ograničenja autorskog i srodnih prava;
 - nemogućnost ostvarivanja prava izdavača štampanih publikacija na način i u obimu koji je utvrđen ovim predlogom zakona;
 - djelimično otežano praćenje zakonitosti rada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.
- Primarno su oštećeni nosioci autorskog i srodnih prava zbog nemogućnosti adekvatnog ostvarivanja i zaštite pojedinih svojih prava, naročito u eri Interneta i intenzivnog razvoja pružalaca usluga dijeljenja internetskog sadržaja preko čijih se platformi autorskopравни sadržaj masovno stavlja na raspolaganje javnosti (YouTube, Facebook, Instagram itd), zatim istraživačke organizacije, ustanove kulturnog nasljeđa i drugi subjekti zbog otežanih uslova u pogledu rudarenja teksta i podataka na djelima na kojima imaju zakonit pristup, a u cilju sprovođenja

naučnih istraživanja ili obrazovnih djelatnosti, kao i izdavači štampanih publikacija zbog nemogućnosti adekvatne zaštite prava na svojim publikacijama koje se intenzivno koriste putem interneta od strane pružalaca usluga informacionog društva.

- Bez promjene propisa ovaj zakon ne bi bio u potpunosti usklađen sa pravom Evropske unije u ovoj oblasti, što bi predstavljalo prepreku na daljem putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Takođe, bez promjene propisa ne bi se mogao dostići željeni nivo zaštite nosilaca autorskog i srodnih prava.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Primarni cilj koji se postiže predloženim propisom je usklađivanje Zakona o autorskom i srodnim pravima sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti autorskog i srodnih prava, što predstavlja ispunjenje mjerila za zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine. Drugo mjerilo za zatvaranje pregovora u navedenom poglavlju glasi: "Crna Gora treba da usvoji izmjene Zakona o autorskom i srodnim pravima radi završetka usklađivanja sa pravnom tekovinom". Imajući u vidu da se prema procjeni Evropske komisije radi o jednom od pregovaračkih poglavlja koje je trenutno najspremnije za zatvaranje, moguće i do kraja 2024. godine, a kako bi bili stvoreni svi preduslovi za ispunjenje navedenog cilja, neophodno je što hitnije usvajanje izmjena i dopuna ovog zakona. Predlog ovog propisa predmet je usklađivanja sa Direktivom (EU) 2019/789 i Direktivom (EU) 2019/790, na čijem što skorijem prenošenju u nacionalno zakonodavstvo Evropska komisija insistira. Predloženim propisom podići će se i nivo zaštite autora i nosilaca srodnih prava u Crnoj Gori kroz unaprijeđenu zaštitu i ostvarivanje prava na njihovim djelima i drugim predmetima zaštite prilikom korišćenja - davanja javnosti pristupa tim djelima putem raznih platformi za dijeljenje internetskog sadržaja. Za predmetne slučajeve korišćenja biće potrebna saglasnost autora i nosilaca srodnih prava, a ostvarivanje prava će se vršiti kolektivnim putem u skladu sa odredbama ovog zakona. Nivo zaštite izdavača štampanih publikacija će biti podignut na veći nivo kroz uvođenje, u skladu sa pravom EU, posebnog srodnog prava – prava izdavača štampanih publikacija, kojim se uređuju njegova prava prilikom korišćenja štampanih publikacija od strane pružalaca usluga informacionog društva. Predlogom zakona kreiraju se odgovarajuća dozvoljena ograničenja autorskih prava u cilju unaprijeđenja istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturnog naslijeđa. Ograničenja autorskog prava, shodno odredbama međunarodnih sporazuma iz oblasti intelektualne svojine i članu 45 Zakona o autorskom pravu, dozvoljena su samo u slučajevima propisanim zakonom, ako nijesu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem djela i ako se time ne nanosi nerazumna šteta legitimnim interesima autora. U pitanju je više decenija star institut međunarodnog prava, takozvani test u tri koraka, implementiran i kroz pravo Evropske unije.
- Predmetni ciljevi su usklađeni sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2024-2027.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**
- Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino donošenjem ovog zakona. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen. Navedene probleme nije moguće otkloniti eventualnim kampanjama, niti pojačanim kontrolama nadležnih organa. Bez donošenja ovog zakona ne bi bilo moguće adekvatno riješiti probleme odnosno zaštititi prava na autorskim djelima i predmetima srodnih prava koja se koriste na internetu putem platformi za dijeljenje internetskog sadržaja, zatim zaštititi srodna prava izdavača štampanih publikacija prilikom korišćenja njihovih publikacija od strane pružalaca usluga informacionog društva, niti uvesti odgovarajuća dozvoljena ograničenja autorskih prava koja su kreirana u svrhu unaprijeđenja istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturnog naslijeđa.
- S obzirom na pravnu prirodu materije koja je predmet regulisanja, kao i činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, to je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim

pravima jedina opcija. Usvajanje ovog zakona, kao što je ranije navedeno, predstavlja ispunjenje drugog mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine i bez njegovog usvajanja neće biti moguće zatvoriti pregovore sa Evropskom unijom.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenja koja su predviđena ovim propisom imaće pozitivan uticaj na nosioce autorskog i srodnih prava kojima će se omogućiti adekvatnije ostvarivanje i zaštita njihovih prava koja se danas u značajnoj mjeri neovlašćeno koriste, naročito na internetu, zatim na istraživačke organizacije, ustanove kulturnog nasljeđa i druge subjekte zbog kreiranja uslova za olakšano i zakonito rudarenje teksta i podataka potrebnih za sprovođenja naučnih istraživanja ili obrazovnih djelatnosti, kao i na izdavače štampanih publikacija zbog omogućavanja adekvatne zaštite prava na njihovim publikacijama. Autori i nosioci srodnih prava će adekvatnije ostvarivati i štiti prava na njihovim djelima kroz sistem kolektivnog ostvarivanja prava u situacijama kada se ta djela koriste odnosno daje pristup tim djelima od strane pružalaca usluga dijeljenja internetskog sadržaja. Ovo iz razloga što autor kao pojedinac nije u mogućnosti da individualno ostvaruje svoja prava jer nije u mogućnosti da sazna ko sve na internetu koristi njegovo djelo. Kada su u pitanju izdavači štampanih publikacija, predloženim propisom onemogućava se neovlašćeno korišćenje štampanih publikacija odnosno njihovih djelova od strane pružalaca usluga informacionog društva odnosno propisuje se obaveza pribavljanja dozvole od izdavača. Ne postoje negativni uticaji predloženog propisa.
- Ne postoje troškovi za građane i privredu.
- Ne postoje troškovi za građane i privredu.
- Ovaj propis nije od uticaja na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.
- Ovim propisom se ne stvaraju administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za implementaciju propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Za implementaciju propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Ne postoji potreba za obezbjeđivanjem finansijskih sredstava u budžetu za tekuću fiskalnu godinu odnosno narednu fiskalnu godinu.
- Usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.
- Nije korišćena nijedna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Ne, s obzirom da usvajanje propisa neće ishodovati finansijskim izdacima/prihodima.
- Ne, nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
- Ne, s obzirom da nijesu postojale sugestije odnosno primjedbe Ministarstva finansija.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Korišćena je eksterna ekspertska podrška pružena od strane Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu.
- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima bio je predmet javne rasprave tokom koje su zainteresovani subjekti bili u prilici da daju primjedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona. <https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-autorskom-i-srodnim-pravima-2>
- Tokom trajanja javne rasprave nije bilo primjedbi, predloga i sugestija na tekst Nacrta zakona. <https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-o-sprovedenoj-javnoj-raspravi-nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-autorskom-i-srodnim-pravima>

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa.
- Efikasan nadzor na sprovođenjem zakona i podizanje svijesti javnosti (stručne i laičke) o značaju autorskog i srodnih prava, sa akcentom na novine koje ovaj zakon donosi, doprinijeće ispunjavanju ciljeva.
- Glavni indikatori kojima će se mjeriti ispunjenost ciljeva su obim korišćenja autorskih djela i predmeta srodnih prava, broj zaključenih ugovora između korisnika i nosilaca prava, obim korišćenja novopredviđenih ograničenja autorskog i srodnih prava, kao i efikasnost nadzora nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.
- Ministarstvo ekonomskog razvoja će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.


Datum i mjesto

21.08.2024.

Podgorica

MINISTAR

Nik Gjeloshaj





Crna Gora

Ministarstvo pravde

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Prilijepeno:				
Org. jed.	Jet. k. n. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
		1509/24		
		009-328/24		3450/2

Broj: 01-040/24-9198

13.09.2024. godine

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
G-din Nik Gjeloshaj, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima

Veza: Vaš akt broj: 0090301-328/24-3450/2 od 13.09.2024. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima, dostavljen aktom broj: 0090301-328/24-3450/2 od 13.09.2024. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 13.09.2024. godine:

S tim u vezi, obavještavamo Vās da iz okvira nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona, budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima predlagača sugestije Ministarstva pravde ugrađene u tekst Predloga zakona.

Molimo Vas da nakon dobijanja komentara od strane Evropske komisije dostavite ovom Ministarstvu inovirani Predlog zakona i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo, radi davanja konačnog mišljenja.

S poštovanjem,



MINISTAR
Nik Gjeloshaj

Dostavljeno:

Ministarstvu ekonomskog razvoja;
a/a;
u spise predmeta



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Prilimjeno: 13.09.2024.				
Org. jed.	Ure. na str.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
009	-	328/24	-	3450/8

Br:01-040/24-3627/4

13.09.2024. godine

Za: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
gospodini Nik Gjeloshaj, ministar

Veza: Vaš akt broj: 0090301-328/24-3450/5 od 13.09.2024. godine

Predmet: Mišljenje na inovirani Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima

Poštovani gospodine Gjeloshaj,

Povodom Vašeg akta, 0090301-328/24-3450/5 od 13.09.2024. godine, evidentiran u ovom ministarstvu pod brojem 01-040/24-3627/3 dana 13.09.2024. godine, radi davanja mišljenja na inovirani Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave nemamo primjedbi i sugestija, imajući u vidu da su primjedbe koje su date od strane Ministarstva javne uprave inkorporirane u inovirani tekst predloga zakona.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Matash Dukaj

Dostavljeno: - naslovu
- a/a

Kontakt osoba: Nedeljko Vuk
Samostalni savjetnik III

tel: 068 863 934
e-mail: nedjelko.vuk@mju.gov.me

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
(naziv ministarstva koje je sprovelo javnu raspravu)

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
(naziv nacrt zakona, odnosno strategije koji je bio predmet javne rasprave)

Vrijeme trajanja javne rasprave: 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva (04.06.2024. – 04.07.2024. godine)

Način sprovođenja javne rasprave:

- Dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: nebojsa.mugosa@mek.gov.me, tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:

- Nebojša Mugoša, načelnik Direkcije za normativne poslove i međunarodnu saradnju u oblasti intelektualne svojine.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi:


- Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima nije bilo iskazanog interesovanja.

Rezime dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

- Na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima tokom trajanja javne rasprave nije bilo dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 15.07.2024. godine.

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrt zakona, odnosno strategije: Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju



MINISTAR

Nik Gjeloshaj